

# MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

## Tekano

Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.



## Seriti sa botho

Hlompha bohle. Bontšha go loka le go hlokomela.



## Bophelo

Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhomphe.



## Ba lapa

Godiša o be o hlomphe batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botega go balapa.



## Thuto

Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. La-tela melao ya sekolo.



## Mošomo

Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.



## Tokologo le tšhireletšo

O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšhošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.



## Thoto

Hlompha dithoto tša ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.



## Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo

Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.



## Tšhireletšo

Hlokomela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagase. Hlokomela diphoofolo le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlewikele, o bolokegile.



## Boagi

Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.



## Tokelo ya go hlagiša maikutlo


O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiša gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.



E boeleditšwe ebile e sepelelana le CAPS

SEPEDILELEME LA GAE – Mphato wa 2 Puku ya 2

ISBN 978-1-4315-0064-2



Mphato wa 2

ISBN 978-1-4315-0064-2



9 781431 500642



SEPEDI HOME LANGUAGE  
GRADE 2 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0064-2

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

11th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

Leina:

Phapoši:



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDILELEME  
LA GAE

Puku ya 2  
Kotara ya  
3 & 4



Mdi. Angie Motshekga,  
Tona ya Thuto ya  
Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,  
Motlatša-Tona wa Thuto  
ya Motheo

Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašelang a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.

## Tshepetšo ya go bala


### Go balela pele



- Nagana ka ga seo o šetšego o se tseba ka ga hlogo.
- Gopola ka ga mongwadi le letšatšikgwedi la kgatišo.
- Bala temana ya mathomo le temana ya mafelelo ya karolo.
- Leka go bolelela pele gore sengwalwa se tla ba mabapi le eng.



### Go bala



- Ge o dutše o bala, fela o khutša gore o bone ge eba o a kwešiša.
- Bapetša tše o bego o akanya gore e tla ba tšona le seo o se balago.
- Ge o sa kgone go fa ditlhalošo tša mantšu ao o sa a tsebego gona šomiša pukuntšu.
- Ge o sa kwešiše karolo ye o e balago, gona e bale gape ka go iketla. E balele godimo.



### Go bala ka morago



- Leka go gopola tshedimošo ye e itšego.
- Thala mmepe wa monagano ka ga dikgopolo tše bohlokwa.
- Ngwala kakaretšo gore e go thuše go gopola dikgopolo tše bohlokwa.
- Šomiša dikgopolo go tšwa go se o se balago ka mongwalo wa gago.



Mphato  
wa

2



# KA SEPEDI



Puku ye ke ya:-



SEPEDI  
Puku ya

2



# Bona tlhahlo ya barutiši mo bokagareng bja khabara ya ka morago

Šomiša puku ye gammogo le methopo ye mengwe ya gago gore o tšweletše pele dikgopolo tša barutwana ba gago tše di lego mabapi le:

- Mokgwa wa maleba wa go swara puku le go e phetla
- Sebopego sa puku: Letlakala la ka pele, letlakala la ka morago, leina la puku le lenaneo la diteng
- Ditaetšo: Go thoma go bala go tloga ka pele go ya ka morago, go tloga go la ngele go ya go la mmagoja le go tloga godimo go ya tlase.

## DIKELETŠO MABAPI LE GO RUTA

### Go theeletša le go bolela

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 12.

Beke ye nngwe le ye nngwe barutwana ba swanetše go bala goba go bolela dikanegelo, diretokošanatlaetšo, direto le dikoša.

### Poledišano ka ga diswantšho

1. Hlahla barutwana ka:

- Go hwetša le go boledišana ka ga dilo tše di lego mo diswantšhong (bogolo, sebopego, mmala le bontši)
- Go hlatholla diswantšho ka go botšiša dipotšišo: mang, eng, kae, neng, ka lebaka la eng, go diregile eng pele, go diregile eng ka morago (ga fao)?
- Go hlama kanegelo ya ka phapošing (botelele bo tla laolwa ke kgato ya gore kwešišo ya barutwana ke ye kaakang).

2. Dumelela morutwana gore a botše mogwera wa gagwe kanegelo ya ka phapošing.

3. Efa barutwana mokgwa wa go ngwala kanegelo (CAPS Leleme la gae, Letl. 12, go ngwala mmogo). *Lemoša barutwana ka ga tšhomišo ya ditlhakagolo, tlogelo ya dikgoba gare ga mantšu le maswaodikga ka dinako tšohle.*

4. Dumelela barutwana gore ba bale le wena dikanegelo tša ka phapošing.

5. Dira gore barutwana ba thalele goba ba dire sediko mo medumong, tlotlontšung goba dibopegong tša polelo tšeo di hwetšwago mo go kanegelo ye e kgethilwego ya beke yeo.

### Go bala

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 12 go fihla go la 18, mabapi le dinyakwa tše nne tša go ruta go bala.

### Go ngwala

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 18 go fihla go la 20, mabapi le mongwalo le magato a go ngwala.

*Hlokomela tše di latelago tšatši ka tšatši.*

- Mokgwa wa maleba wa go swara dikrayone le diphensele
- Ditaetšo: go ngwala go tloga go la ngele go ya go la mmagoja le go tloga godimo go ya tlase
- Go šomiša dipapetlakgadima go bontšha barutwana gore sebopego sa tlhaka ke se sebjang le gore e ngwalwa bjang.

### Hlokomela tše di latelago:

- Barutwana ba rata go ithuta dilo tše di fapanego. Go bohlokwa gore barutwana ba hlohleletšwe ka go bona, go kwa le ka go dira gore ba kgone go ithuta ka mokgwa wo o dirago gore ba kgone.
- Go ithuta go diragala ka mokgwa wa go bušeletša.
- Barutwana ba swanetše go itemogela go ithuta, ka fao ditiro di swanetše go ithutwa ka go boeletšwa pele ba ka di ngwala, mohlala:

**Tlotlontšu:** Efa barutwana sebaka sa go hlama mantšu ka go šomiša dikarata tša mantšu.

**Tekatlhologanyo:** Barutwana ba swanetše go feleletša dikarabo tša bona ka go di bolela dihlopheng tša bona pele ba ka di feleletša ka go di ngwala. Moetapele wa sehlopha o botšiša dipotšišo ge maloko a sehlopha a le gare a nyaka dikarabo tša dipotšišo.

**Go kgetha mantšu a go feleletša mafoko.** Efa dihlopha dipapetlakgadima le dikarata tša mantšu ao a sego a felela. Barutwana ba feleletša mafoko ka go bea dikarata tša mantšu ka mokgwa wa maleba.

**Go nyalanya mantšu le diswantšho** (Letl. 17): Godiša lephephe gore e be bogolo bja A3. Barutwana ba bea maswao dikarabong tša maleba.

**Go nyalanya dikarolo tše pedi tša mafoko** (Letl. 84): Mo dihlopheng tša bona barutwana ba nyalanya dikarolo tša mafoko.

**Go ngwala athekele ya kuranta ye e lego ya gago** (Letl. 128): Dira gore barutwana ba ngwale athekele ya phapoši yeo e tla latelwago ke athekele ya sehlopha pele yo mongwe le yo mongwe a ka ngwala ya gagwe.

**Dipukuntšu:** Šomiša dipukuntšu tšatši ka tšatši. Mabokgoni a barutwana a tla ya le boemo bja bothata bja ditiro. Go ka nyakega gore ba fiwe matlakala ao ba tla lebelelago go ona.

**Hlokomela:** Ka nako ya ditiro tša sehlopha, efa moetapele wa sehlopha sete ya dikarabo gore a kgone go hlahla maloko a sehlopha ka mokgwa wa maleba.





# Morero wa 5: Ka ga maikhutšo

Kotara ya 3: Dibeke

**65** Ka morago ga matsatsi a makhutšo 2

Go bala sengwalwa sa kanegelo.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Medumo: ng, ph  
Go ngwala mafoko.  
Go ngwala temana ka ga maikhutšo

**66** Khalentara 4

Go ngwala ditiragalo mo khalentareng.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga khalentara.  
Go šupa mašala a maleba mo mafokong.  
Tiro ya go ithabiša ka go tsebagatša leruo.

**67** Phuki o tšwa moletlong wa letšatši la matswalo 6

Go bala sengwalwa sa kanegelo.  
Go araba dipotšišokgethontši tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Medumo: ile, tl, tš  
Go ngwala mafoko.

**68** Matsatsi a a kgahlišago, melaetša ye e kgahlišago 8

Go latelanya diswantšho.  
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka mapokisi a modumo: tl, th, š, tš

**69** Mogoroši o tšwa serapeng sa diphoofole 10

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Jabu a eya lešokeng la diphoofole.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Medumo: dikatumanoši y le th, kga, tsi, ph  
Go ngwala temana ka ga seo se diragetšego serapeng sa diphoofole.

**70** Ke rata diphoofole 12

Medumo: Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka mapokisi a modumo: th, ph  
Go ngwala mafoko a 5 ka ga diphoofole tša serapeng sa diphoofole.  
Go balela bagwera mafoko.  
Go šupa malatodi.

Lapologa: Go khalara seswantšho go ya ka mebala ye itšego.

**71** Tumišo o tšwa boemafofane 14

Bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Tumišo a le boemafofane.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Medumo: moselana wa lefetile: ile  
Go ngwala mafoko ka mantšu ao a filwego.  
Ngwala temana ka ga leeto le le kgethilwego

**72** Difofane 16

Medumo: th, tš  
Go nyalanya mantšu a lebjale le a lefetile.  
Go šomiša tatelano ya alfabete go feleletša go thala seswantšho.

**73** Boati o tšwa mošomong le mmagwe 18

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Boati le mmagwe.  
Go araba dipotšišo tša kgethontši tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Modumo: ile

**74** Ke nako mang 20

Go thala manakana a tšhupanako go laetša dinako tše di bontšhwago.  
Go ngwala se ba se dirilego ka dinako tše di itšego.  
Go fa bontši bja mantšu a a lego ka botee.  
Go akanyetša goba go thala phoustara ya go rekiša selo.

**75** Thati o tšwa bokgobapuku 22

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Thati a eya bokgobapuku.  
Go šupa mantšu a maleba a go feleletša mafoko a a theilwego godimo ga sengwalwa.  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.  
Go ngwala temana ka ga puku ye ba e ratago.

**76** Dipuku tša rena tša bokgobapuku 24

Go thala seswantšho sa puku yeo ba e ratilego.  
Go ngwala ka ga puku.

Go nyalanya mantšu a lebjale le a lefetile.

Go šupa lentšu la lebjale goba la lefetile mo lefokong.  
Go bolelela pele ka ga dikhabara tše di itšego tša dipuku.

**77** Oratilwe o ya papading ya kgwele ya maoto 26

Go boledišana le go bolelela pele ka ga kanegelo.  
Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Oratilwe.  
Go ngwala hlogo ya seswantšho se sengwe le se sengwe.  
Go ngwala mantšu ka go mapokisi a maleba a medumo.  
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.

**78** Papadi ya kgwele ya maoto 28

Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka mapokisi a medumo: oo, ee  
Go šupa mantšu a maleba a lefetile.  
Go bapala papadi ya mantšu.

**79** Lepidibitšana la go befa 30

Go boledišana ka ga seswantšho se se lego ka go kanegelo ya khathuni.  
Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga lepidibitšana la go befa.

**80** Lepidibitšana la go befa (tšwetšwa pele) 32

**80b** Lepidibitšana la go befa (tšwetšwa pele) 34





A re baleng

Lehono re boetše sekolong ka morago ga matsatši a makhutšo. Re be re thabile go bona bagwera ba rena gape

Morutiši wa rena o ile a re kgopela gore re mmotše ka matsatši a rena a makhutšo.

Re mo laeditše diswantšho tša rena tša matsatši a makhutšo. Re ile ra di fetišetša go barutwana ba bangwe.



Mogoroši o tšwa serapeng sa diphoofolo.



Thati o tšwa bokgobapuku.



Oratilwe o tšwa Soccer City.




Tumišo o tšwa boemafofane.



Phuki o tšwa moletlong wa letšatši la matswalo.

Boati o tšwa mošomong le mmagwe.



Jim o tšwa ngakeng.



A re ngwaleng

Ngwala maina a bana ba bane go tšwa kanegelong. Ka morago o ngwale gore ba tšwa kae.

Leina	Phuki 	
Lefelo	Moletlo wa letšatši la matswalo	

Leina		
Lefelo		



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Ke moka o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

sekolong	ngaka	phala	phefo
ngakeng	ngata	phatla	phela
serapeng	ngala	pholo	phoka

Mantšu a tlwaelo

phefo  
ngaka  
moletlo



A re ngwaleng

Ngwala ka ga seo o se dirilego ka matšatši a maikhutšo, a dikolo.

---

---

---

---

---

---

---

---



A re direng

Lebelela ditiragalo tše tše bohlokwa. Di tlatše mo khalentareng.

Letšatši la Mogoroši la matswalo le ka la 25 Phupu.

Letšatši la Oketšo la matswalo le ka la 3 Phupu.

Thati o swanetše go bušetša dipuku tša bokgobapuku ka la 5 Phupu.


Oratilwe o tla yo bogela kgwele ya maoto ka la 13 Phupu.

Tumišo o swanetše go ya ngakeng ka la 18 Phupu.

Phuki o tla ya serapeng sa diphoofolo ka la 21 Phupu.

Oketšo o tla etela makgolo wa gagwe ka la 28 Phupu.

Phuki o tla etela Oketšo ka la 13 Phupu.



## Phupu

Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone
1	2	3 Letšatši la matswalo Oketšo 	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše mabapi le khalentara.

Khalentara ye ke ya kgwedi efe?

Kgwedi ye e na le matsatši a makae?

Ke letšatši lefe le le lego ka la 25?

Kgwedi ye e na le maLamorena a makae?

Ke dikgwedi dife tše di tlogo ka pele le ka morago ga kgwedi ye?





A re ngwaleng

Bala lefoko le lengwe le le lengwe. Dira sediko go lentšu le o ka le dirišago sebakeng sa le le thaletšwego.

Phuki o rata go bapala le Boati.	Yena	Bona	Rena
BoMogoroši ba rata go ya serapeng sa diphoofolo.	Yena	Bona	Rena
Thati o rata go bala dipuku.	Yena	Bona	Rena
Nna le Tumišo re bone sefofane.	Yena	Bona	Rena
Thati le Phuki ke basetsana.	Bona	Lena	Rena

Wena, yena, bona, rena, lena ke mašala. Re kgona go šomiša mašala legatong la maina.



Labohlano	Mokibelo	Lamorena
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28

Lapologa

Thati

Mogoroši

Tumišo

Phuki

Šala morago thapo go latiša gore ba dirile eng mo matšatšing a maikhutšo a dikolo.



A re baleng

Ka **maikhutšo** a dikolo a Phupu Phuki o ile a ya moletlong wa Hunadi wa matswalo.

Go be go **tletše** basetsana le bašemane kua moletlong.

Hunadi o filwe dimpho tše **dintši** ka gore ke **letšatši** la matswalo a gagwe. Re be re thabile



Hunadi o **timile** dikerese tše 8. Re jele khekhe le malekere.

Pele re sepela re **ralokile** diketo le morabaraba.



Ka moka re **ralokile** kgwele ya maoto lepatlelong.

Lolo e **lomile** bolo gomme ya phontšha!

Lolo ke mpša ya go selesa.



Bana ka moka ba **ngwadile** melaetša ya go kgahliša ka pukung ya Hunadi ya melaetša ya matswalo. Se ke se Phuki a se ngwadilego.

Letšatši la matswalo la ngwaga wa bo8, le le thabišago, Hunadi. Ke leboga ge o mmemile moletlong wa matswalo a gago. Ka lerato Phuki.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o swaye karabo ya maleba. ✓



Ke mang yo a bego a na le moletlo wa letšatši la matswalo?

A	Hunadi
B	Phuki
C	Mogoroši

Na moletlo o be o le neng?

A	Ka Mopitlo
B	Ka Phupu
C	Ka Mosegamanye



Na Hunadi o timile dikeresese tše kae?

A	Dikeresese tše 5
B	Dikeresese tše 6
C	Dikeresese tše 8

Na ke papadi efe ye ba e ralokilego ka moka ga bona?

A	Kgwele ya diatla
B	Kgwele ya maoto
C	Rakebi



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

timile	moletlo
ralokile	ntlo
lomile	ntle

tlala	tšela
tlola	tšona
tlema	tšola

Mantšu a tlwaelo

timile  
raloka  
tletše



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko le.

Hunadi o tima dikeresese tše  
seswai.



A re direng


Nomora diswantšho tše ka tatelano ya maleba.




A re ngwaleng

Bjale ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.

1	
2	
3	
4	




Phuki o ngwaletše Hunadi molaetša wo o kgahlišago ka letšatši la matswalo a gagwe. Sepediša puku ya gago go bagwera ba gago ba 4 gomme o ba kgopele gore ba go ngwalele molaetša ka gare ga yona. Le wena o ka no ngwala molaetša wo o kgahlišago ka dipukung tša bona.



Molaetša ya go kgahliša ya go tšwa go bagwera ba ka.

Handwriting practice area with 10 horizontal lines. To the right of the lines is a vertical column of 10 colorful balloons: pink, red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, red, orange, yellow, green, blue.

Handwriting practice area with 10 horizontal lines. To the right of the lines is a red heart, and at the bottom right are three hearts: yellow, red, and blue.



Hlopha mantšu, ka dikgobeng tša maleba.

- tholo
- šala
- tšale
- tšea
- šila
- thala
- thaba
- tlela
- tlou
- šoma
- tlala
- tšona



--	--	--	--



A re baleng

Mogoroši o anegela bamphato ka ga leeto la gagwe la go ya serapeng sa diphoofole.

Theeletša gore  
o reng.



Ke be ke ile  
serapeng sa  
diphoofole le ba lapa la  
gešo. Re ile gona ka **thekisi** ka  
gobane go be go tonya.  
Re bone diphoofole tše dintši.  
Re bone **dipitsi**, ditau le **diphala**.



Ke be ke **thabile** kudu ge ke bona **thutlwa** ye teleletelele, tlou ye kgolo le  
kubu. Gape re bone le diruiwa tša polaseng. Ke be ke bapala ka **ditsuana**.  
Ke ile ke sa bogetše diphoofole, kgabo ye nnyane ya phamola kgwele ya ka  
diatleng. Ya taboga gomme ya kotama kalaneng ya mohlare e sega. Nna  
ka šala ke ahlame. Ka morago re ile ra dula ka tlase ga moriti wo mobose.  
Ra ja dijo tša rena tša letena. Bagwera ba ka le bona ba ile ba tla.

Mantšu a tlwaelo



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

phamola  
tonya  
ahlama  
bona

Mogoroši o ile le bomang serapeng sa diphoofolo?

O ile le

Ba ile serapeng sa diphoofolo ka eng?

Ba ile ka

Ba bone eng?

Ba bone

Kgabo e phamotše eng diatleng tša Mogoroši?

Kgabo e phamotše



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.



thekisi	kgabo
thabile	kgano
thutlwa	kgapa

pitsi	phala
botse	phamola
boditsi	phfo



A re ngwaleng

Ngwala ka ga seo se diragetšego kua serapeng sa diphoofolo.



---

---

---

---

---

---

---

---



A re ngwaleng

Lebelela medumo ye e lego mantšung a. Bjale lebelela mopeleto wa ona. Hlopha mantšu a go ba le medumo ya go swana ka mapokising a maleba.

phela

phala

phuti

phefo

thaba

thiba

phatla

thoma

thala

thaka

phate

tholo

mantšu a th

mantšu a ph



A re ngwaleng

Ngwala maswaodikga mafokong a a latelago.

mogoroši o tšwa kae

---

o tšwa serapeng sa diphoofo

---

o bone eng

---

o bone ditau ditlou le ditšhwene

---









A re ngwaleng

Thala mothalo go tloga go mantšu a ka lepokising le le talamorogo go ya go la mantšu a malatodi ka lepokising le le talalerata. Mo mohlaleng wo re go filego wona re nyalantše **telele** le **kopana**. **Telele** ke **lelatodi** la **kopana**.


telele
godimo
kgolo
thabile
pele
fiša
koto

nnyane
kopana
tlase
morago
tonya
sese
nyamile



Lapologa

Khalara dikgoba tše di nago le lerontho ka mmala wo motalalerata gore o bone gore ke phoofolo efe ye. Ka morago o khalare leratadima ka botalalerata gomme mehlare ka talamorogo.





A re baleng

Tumišo o ile go bona difofane a na le tatagwe. Ba ile kua boemafofane.

Ba **bone** difofane tše dintši tše dikgolo. Jambojete e ile ya phatša ka lebelo ka godimo ga bona. E be e **rwele** batho ba 350.

Difofane **di kotama** ka modumo wo mogolo.

Tumišo o bogetše difofane tše dikgolo di fofela **godimo** le fase.

Se sengwe le se sengwe se be se na le folaga ye e pentilwego mo **moseleng** wa sona.

Ge di boa di ile tša kotama mo lepatlelong la bokotamo.

Tumišo o nyaka go ba mofofiši ge a gola. O nyaka go fofiša jambojete.





**A re baleng**

Bala kanegelo gape, ka morago o arabe dipotšišo tše.

Mantšú a tlwaelo

rwala  
fofiša  
kotama

Tumišo o ile le mang kua boemafofane?

O ile le

Ba bone eng?

Ba bone

Na ke batho ba bakae ba ba ka tsenago ka go jambojete?

Go ka tsena ba

Tumišo o nyaka go ba eng ge a godile?

O nyaka go ba



**Tlotlontšu**

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bona	bone	fofa	fofile
rwala	rwele	kotama	kotamile
swara	swere	penta	pentile



Ngwala ka ga leeto le lebotse leo o kilego wa le tšea.

**A re ngwaleng**

---



---



---



---



---



---



---



---



A re direng

Ngwala mantšu ao a nago le medumo ye, **th** le **tš** gore a sepelelane le seswantšho se sengwe le se sengwe.

matšoba

tholo

thaba

tšie

letšatši


thutlwa

pitša


thapo




















A re ngwaleng

Dira dipalo tše tša mantšu.



thaba + ile =	thabile
tseba + ile =	
bopa + ile =	
hlapa + ile =	
lema + ile =	
roma + ile =	



reta + ile =	
ruta + ile =	
loka + ile =	
roka + ile =	
tsoga + ile =	
goga + ile =	

# Lefetile



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya lentšu le le šupago tiragalo ya bjale le ya lefetile la lona.

hlapa



hlapile

šomile



Re diriša lephethi ge tiragalo e šetše e fedile.



fofile

bopa



raloka

bopile

fofa




šoma



ralokile



Lapologa



Latela dialfabeto go kopanya marontho gore o bone seo Tumišo a se bonego.

v •

w •

e •

f •

u •

t •

y •  
x •

c •  
d •

h •

g •

s •  
r •

i •  
j •

q •

p •

ö



m •

k •

l •



## A re baleng

Ka matsatši a maikhutšo, go be go se na yo a ka hlokomelago Boati. Ka fao, o ile a ya mošomong le mmagwe. Ba tlogile ka iri ya 8. Mmago Boati o rekiša dienywa le merogo. Boati o be a thuša mmagwe.

Boati o ile a dira phoustara ye kgolo.

Ge batho ba bona phoustara ba batamela ba reka.

Boati o pakile dienywa go ya ka methalo.

Di be di kgahliša.

Ge a se na go fetša mošomo wa gagwe, o ile a ikhutša gomme ka morago a bala puku ye a e ratago kudu ye e bolelago ka ga kubu.

Ka iri ya 5 ba ile ba ya gae. Boati o be a thabile kudu ge a namela thekisi.



## A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o swaye karabo ya maleba ka.

Mmago Boati o šoma go dira eng?

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| A | O rekiša dienywa.           |
| B | O rekiša merogo.            |
| C | O rekiša dienywa le merogo. |

Ke ka lebaka la eng Boati a ile le mmagwe mošomong?

- |   |  |
|---|--|
| A | Go be go se na yo a ka mo hlokomelago. |
| B | O be a nyaka go thuša mmagwe.          |
| C | O be a se na se a ka se dirago.        |

Boati o ile a thuša mmagwe bjang?

- A O pakile dienywa le merogo.
- B O dirile phoustara.
- C O pakile dienywa le merogo a ba a dira phoustara.

Boati o ile a dira eng ka morago ga go thuša mmagwe?

- A O ile a bala.
- B O ile a robala.
- C O ile a raloka.

Ba ile ba ya gae ka nako mang?

- A Ka iri ya 3.
- B Ka iri ya 5.
- C Ka iri ya 7.

Boati le mmagwe ba ile ka eng gae?

- A Ka koloi.
- B Ka pese.
- C Ka thekisi.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

pakile	tlogile	lorile	topile
thabile	rekile	gorile	rapile
badile	dirile	garile	gopile

Mantšú a tlwaelo

kudu  
kefa  
kota  
kobo



A re ngwaleng





Ngwalolla lefoko le.

O rekisa dienywa le merogo.



A re direng



Thala manakana a sešupanako go laetša dinako tše di latelago.

			
Iri ya 8	Iri ya 3	Iri ya 5	Iri ya 10



A re ngwaleng

Ngwala gore wena o dirile eng ka dinako tše maabane.

	
<input type="text"/>	<input type="text"/>



	
<input type="text"/>	<input type="text"/>



# Bontši








Gae re bolela ka dilo tša go feta tee, re hlomesetša dihlogo tša go fapana go bopa bontši.  
 Mosetsana o tee, e ba basetsana ba babedi, mošemane o tee, bašemane ba bararo.  
 Mantšu a go thoma ka ba mo mehlaleng, re re a ka bontši.



A re ngwaleng

Efa bontši bja mantšu a.



katse 	dikatse 		mosetsana	basetsana
kolobe			mošemane	
legotlo			monna	
bogobe			mosadi	
morogo			motho	
motse			morutwana	



Lapologa



## GO REKIŠWA




Na o rekiša eng?

Na se ja bokae?

Na re ka se reka kae?

Thala seswantšho sa selo se o tla se rekišago.

Dira phoustara ya go rekiša se sengwe. Thala seswantšho go laetša gore o rekiša eng.



A re baleng

Thati o ile le Oketšo kua bokgobapuku.

Oketšo o kgorometša Thati mo setulonghwethi sa gagwe.

Ba lebeletše dipuku tše dintši.

Thati o **ratile** dipuku tša diphoofolo.

Oketšo o **ratile** dipuku tša dikanegelo.

Morutiši wa ka bokgobapukung o a ba balela.

Ba be ba ka **kgona** go tšeele dipuku kua gae nako ya dibeke tše 2.

Gae ba **feditše** go di bala ba **kgona** go fiwa dipuku tše difsa.

Go na le dipuku tše dintši tše dibose ka bokgobapukung.





A re ngwaleng

Diriša mantšu a go feleletša mafoko.

kanegelo

morutiši

pedi

diphoofolo

Oketšo

Mantšu a tlwaelo

file  
kgona  
dibeke

Oketšo o ratile dipuku tša \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ o kgorometša Thati ka setulothwethi.

O kgona go tšea puku ya bokgobapuku nako ya dibeke tše \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ o ba balela kanegelo.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Kopolla mantšu ka mapokisaneng a maleba. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela

swara

sepetše

topile

kgola

robetše

kgopha

ratile

swaba

badile	swere	feditše	kgona



A re ngwaleng

Kgopela bagwera ba bahlano gore yo mongwe le yo mongwe a go fe leina la puku ye a e ratago. Ngwala leina la mogwera wa gago gomme kgauswi le lona o ngwale puku ya gagwe ya mmamoratwa. Ka morago o ngwale leina la gago le leina la puku ye o e ratago go feta. Swaya dipuku tše o ka ratago go di bala.

Leina	Puku ya mmamoratwa	✓



A re direng

Thala seswantšho sa puku ye o e ratilego, ka morago o ngwale ka puku yeo.

Leina la puku ye ke eng?

Thala seswantšho sa khabara ya puku.

Na puku e be e bolela ka ga eng?  
Ngwala mafoko a 2.


A re ngwaleng

Nyalanya lephethi le lebjale la mantšu a. Lephethi le lebaka le lefitilego.

bona

sepela

ja

kitima

sepetše

bone

robala

jele

robetše

kitimile

Lentšu le **bona** le  
go botša ka nako ya  
bjale.Lentšu le **bone** le go  
botša ka ga nako ye e  
fetilego

A re ngwaleng




Bala mafoko. Dira sediko go lentšu la maleba.

Maabane bošego re **bona/bone**  
ngwedi.Re **ja/jele** dijo tša letena maabane.Maabane bošego re **ya/ile**  
malaong ka iri ya 8.Gonabjale re **bona/bone** letšatši.Gonabjale re **ja/jele** difihlolo.Gonabjale re **ya/ile** sekolong.



Lapologa

Botša mogwera wa gago gore o nagana gore puku ye nngwe le ye nngwe e bolela ka ga eng. Ka morago o bolele gore ke dipuku dife tše o ratago go di bala. Nomora dipuku go tloga ka 1 go fihla ka 4. Nomoro ya 1 ke ya puku ye o e ratago kudukudu, gomme 4 ke ya puku ye o e ratago gannyane.




A re ngwaleng

Kgetha ye nngwe ya dipuku gomme o ngwale mafoko a mahlano mabapi le gore o nagana gore puku yeo e ka ga eng.

Blank writing area with horizontal lines for student responses.

Lebelela diswantšho gomme o boleme gore kanegelo e ka ga eng.




---



---




---




---




---



---




---



---



A re baleng

Oratilwe o rata kgwele ya maoto. O ile le Mogoroši le Dan go yo bona papadi ye kgolo. Go be go raloka Chiefs le Sundowns. Go be go na le dikete tša batho kua papading. Ba be ba butšwetša divuvuzela tša bona. Ka pelapela pula ya thoma go na. Ba ile gae ka setimela.



Mantšu a tlwaelo

bontši  
botee  
goba  
goga



Tlotlontšu

. A re baleng le theeletše medumo. Ngwala mantšu ka mapokisaneng a modumo wa maleba. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela

leino

seila

ee

ei

meetse

meepo

leina

leeba



A re ngwaleng

Ngwala lefoko le tee ka seswantšho se sengwe le se sengwe se se lego la go feta

1

2

3

4

# Papadi ya kgwele ya maoto



A re ngwaleng

Mantšū a a na le medumo ye mengwe ya go swana gomme a ngwalwa ka go fapana. Lebelela lentšū le lengwe le le lengwe gomme o le ngwale ka lepokising la maleba.

meetse      mootlwa      poo      meetlwa

leetse      mooko      moopedi      leemo

leeto      moobanare      leebea      moopelo

mantšū a oo      mantšū a ee



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšū la maleba mabapi le se se diregilego kua kgweleng ya maoto maabane.

Maabane re **sepela/sepetše** ka setimela go ya papading.

Re **bogela/bogetše** Sundowns e bapala.

Lehono Oratilwe o **raga/ragile** kgwele ka maatla.

Gae re fihla gae pula e ile ya **thoma/thomile** go na.






Raloka papadi ye le mogwera wa gago. Kgetha sehlopha se se serolane goba sehlopha se setalalerata. Lebelela gore ke mang yo a ka kgonago go noša pele. Fanang sebaka go bala lentšu la gago la mmala. Ge o dira phošo, o swanetše go dula makga a mabedi o sa bale. Yo a tla fetšago go bala mantšu pele ke yena a nošago kgwele. Ka morago ga go noša, lehang papadi gape. Lemoga gore le swanetše go ralokela sehlopha se sengwe.



dipala tša dino





A re boleleng

Lepidibitšana la go befa.



A re baleng



Kgalekgale go kile gwa ba le MmaLepidibidi yo a bego a dula le ba lapa la gagwe mo polaseng. MmaLepidibidi o be a alamela mae a 7. O be a letetše gore a phaphaše.

Ke nako ya gore mae a ka a phaphaše. Ke nyaka go bona mapidibitšana a ka a 7.

Ke moka, ka le tee ka le tee mae ka moka a phaphaša. Ka moka ga ona ka ntle le le tee. E be e le le legologolo.



Ke nna Babi.

Ke nna Tshupo.

Ke nna Batsi.

Na ke gokae?

Ke nna Mafofa

Ke nna Noko.



MmaLepidibidi a dula a ba a dula godimo ga lee le legologolo. Mafelelong la ba la phaphaša. Lepidibitšana la tšwa le fofafofa. Le bonala e le le legolo e bile le na le maatla. Ke lepidibidi la go befa kudu.

Na ke gokae? Na leina la ka ke mang?

Bonang gore lepidibidi le ke la mohuta mang!



Lebelela lepidibidi la mafelelo

MmaLepidibidi a kgokgoetša mapidibitšana a gagwe a a gapela letangwaneng.

Ha ha ha! E tloga e le lepidibidi la go makatša.

Mapidibidi ka moka a fofela ka meetseng. Ka moka a thutha a bapala. Lepidibidi la go befa le thutha go phala a mangwe ka moka.





Ka morago la ya polaseng. Diphoofole tše dingwe di be di sa rate lepidibidi la go befa. Dikgogo di be di le kobola gomme dimpša di le bogola.

Ka letšatši le lengwe bošego, lepidibitšana la go befa la tšea sephetho sa go tšhaba gae.



Ka moka ga ba ntshware gabotse. Go kaone ke itšhabele.



Ka letšatši le lengwe lepidibitšana la go befa la tšhaba. La tšhabela nokeng. Gona kua la bona dinonyana tše dintši di thutha ka nokeng. Mafofa a tšona a boreledi kudu. Di na le melala ye metelele. Maphego a tšona ke a mabotsana kudu.

Ke duma go ka bapala le bona. Ke ba babotse kudu. Nna ke befile kudu.



Ka letšatši le lengwe marega  
a thoma. Go be go wele lehlwa  
gohle. Noka ya fetoga aese.  
Lepidibitšana la go befa le tsenwe  
ke phefo ebile ga se la thaba.

Nna ke phela ke  
le noši. Ke kwa go  
tonya kudu.

Ka morago gwa tla Seruthwana.  
Letšatši la phadima gape le  
mehlare ya mpshafala ya ba ye  
metala.

Mosong wo mongwe lepidibitšana  
la go befa la bona maganse a  
mabotse gape.



Lepidibitšana le nyamile  
kudu. La thoma go lla.

Ke befile kudu. Ke modulanoši.  
Ga ke na bagwera.




Na ke nna  
yola?

Ge le ntše le lla, la lebelela  
tlase makgatheng ga  
megokgo ya lona. La ipona  
ka meetseng. Ke leganse le  
lebotsebotse.

Ka yona nako yeo, maganse a mangwe a thutha mo pele ga lona.

A bitša lepidibidi la go befa gore le tle le thuthe le ona.

Lepidibidi la go befa la fofela ka meetseng. La ikwa le thabile kudu.



Etla o thuthe le rena.  
O leganse go no swana le  
rena. O leganse le lebotse  
go phala maganse ka moka.

**D**

# Morero wa 6: Go bolela dinonwane

Kotara ya 3: Dibeke

**i****t****e****n****g****81) Bere e kotilwe moriri** 36

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga thedibere ya Pam.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka mapokisi a medumo: th, hl le, ng  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.  
Ngwalolla ditlhaka tše A, a.

**82) Sebakadišwa sa ka sa mmamoratwa** 38

Go dira dinyakišišo gomme a ngwala tše di hweditšwego.  
Go nomora diswantšho go laetša tatelano ya maleba.  
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.  
Go šupa lešala la maleba go mantšu ao a thaletšwego.

**83) Phuki o dira dijo tša letena** 40

Go boledišana ka ga seswantšho.  
Go bala ka ga motswako.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga motswako.  
Go bala mantšu le go theeletša medumo. (ph, ts, le b)  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.  
Go ngwala mafoko ka ga mokgwa woo ba nyakago go ja ka gona.  
Ngwalolla ditlhaka tše B, b.

**84) Diyo tše ke di ratago** 42

Go thala seswantšho sa selo seo o ratago go se ja.  
Go hlalošetša mogwera mokgwa wa go di apha.  
Go nyalanya mafoko (sediri – sedirwa)  
Go ngwala mantšu a a tlogetšwego ka go šomiša diswantšho bjalo ka mehlala.  
Go hwetša le go dira sediko go mantšu ao a lego ka go phasele ya mantšu.

**85) Polokego ka gae** 44

Go bala pamfolete ka ga polokego ya ka gae.  
Go araba dipotšišo tše itšego tše di theilwego godimo ga seswantšho.  
Medumo: (ei, ai, ee, le oo)  
Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirago gore ba bolokege ka gae.  
Ngwalolla ditlhaka tše C, c.

**86) Melawana ya ka gae** 46

Go thala seswantšho sa go bontšha gore go swanetše go dirwa eng gore le bolokege ka gae.  
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho sa bona.  
Go šomiša maswaodikga a maleba.  
Go nyalanya mahlalošetšagotee.  
Go feleletša mafoko ka ga bona, ba efa dikarabo tša mašala.

**87) Sellathekeng se se timetšego** 48

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga sellathekeng se se timetšego.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu (tšw, tlh, th, le tl)  
Go ngwala kanegelo ka ga go timelelwa ke selo.  
Ngwalolla ditlhaka tše D, d.

**88) Godimo, fase, ka gare le tikologo** 50

Go šomiša matlema go thuša go hwetša dilo tše di fihlilwego.  
Go fa matlema a a sepelelanago le diswantšho.  
Go feleletša mantšu ka go šomiša kg le m.  
Go bala ditaello gomme wa feleletša seswantšho.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo (kg, th, ph le tl)

**89) Katse e nyaka tlhokomelo** 52

Go bala papatšo.  
Go araba dipotšišontši tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo (ts, mm, ts le ng)  
Go ngwala ka ga diruiwaratwa tša bona.  
Ngwalolla ditlhaka tše E, e.

**90) Seruiwaratwa se se timetšego se hwetša legae** 54

Go ngwala ditumanoši go feleletša mantšu go a nyalanya le diswantšho.  
Go šupa dipotšišo, ditlabego le dipego.  
Go ngwalolla mafoko ka go šomiša maswaodikga a maleba.

Go dira papatšo ka ga seruiwaratwa.

**91) Taletšo ya moletlo** 56

Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga taletšo.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga taletšo.  
Medumo: mo, me, mm le f  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.  
Go ngwala mafoko ka ga matšatši a matswalo a bona.  
Ngwalolla ditlhaka tše F, f.

**92) Etle moletlong wa ka** 58

Go ngwala taletšo ya moletlo wa bona.  
Go ngwala mafoko ka lefetile.  
Go šupa maina le madiri mo mafokong.  
Go feleletša lenaneo ka go šomiša tshedimošo ya go tšwa seswantšhong.

**93) Matsuana a mahlano** 60

Go bala sereto ka ga matsuananya a mahlano.  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.

**94) Matsuana a mahlano** 62

Go reta le go diragatša se se bolelwago mo seretong.  
Go šupa mantšu a maleba a lefetile.  
Go hlama mantšugokwa.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo.

**95) Kubu le khudu** 64

Puku ya kanegelo ya disegwa.

**96) Kubu le khudu (tšwetšwa pele)** 65

Go bala sengwalwa sa kanegelo  
Go boledišana le mogwera ka ga sengwalwa.



A re baleng


Pam o na le thedibere ye botse.  
O rata go robala le thedi ya gagwe.  
Kgaetšedi ya gagwe ye nnyane, John, le  
yena o rata go bapala ka thedibere.

Bona gore ke dirile  
gore Thedi a be  
botsana bjang.




Lehono ge Pam a boa gae a etšwa  
sekolong o hweditše thedibere ya  
gagwe e kotilwe moriri hlogong le  
mpeng ya yona.

O reng o sentše  
thedi ya ka? Ga  
o dire gabotse!



Pam o be a befetšwe kudu.  
O be a befeletšwe kgaetšedi ya  
gagwe.

Bjale mma o ile a apeša  
thedi kuane ye khubedu  
le baki ye talalerata.



Bona, Pam.  
Thedi o  
bonagala a le  
botsana gape.





**A re ngwaleng** Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

Na sebakadišwa sa Pam se sebotse ke eng?

Ke

Ke mang yo a kotilego moriri wa bere?

Na Pam o ile a ikwa bjang ge a bona bere?

O be a

Na Mmago Pam o ile a apeša bere eng?

O ile a e apeša

Mantšu a tlwaelo

kota  
moriri  
apeša



**Tlotlontšu**

Ngwala mantšu a dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

neng

thala

theto

hloka

hloma

theko

thapa

bjang

thedi	thaba	hlogo	mang

Ngwala mafoko a 2 ka go sebakadišwa se bohlokwa se o se ratago.

**A re ngwaleng**



Ngwalolla ditlhaka tše.

**A re ngwaleng**




a

a



**A re direng**


Nyakišiša gore bagwera ba gago ba na le dibapadišwa dife tše dibotse. Ngwala maina a bona mothalong wa ka godimo. Ngwala dibapadišwa tša bona tše dibotse mothalong wa ka tlase.

Leina	Pam 			
Sebapadišwa	tthedibere			



**A re ngwaleng**

Nomora diswantšho tše ka tatelano ya maleba.



Bjale ngwala lefoko le tee ka seswantšho se sengwe le se sengwe.

1	
2	
3	
4	



A re ngwaleng

Bala lefoko le lengwe le le lengwe. Dira sediko go lentšu (lešala) le o ka le dirišago legatong la lentšu le le thaletšwego.

Pam o rata go bapala ka thedibere ya gagwe.	Yena	Rena	Yona
Mmago Pam o lokišitše bere.	Yena	Bona	Lena
Kgaetšedi ya Pam e kotile bere.	Yena	Rena	Bona
Bere e be e le botse gape.	Yena	Yona	Sona
Pam le mmagwe ke basetsana.	Yena	Rena	Bona



A re direng

Latela thapo gore o bone dibapadišwa tše dibotse tše ba nago le tšona.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.



A re baleng

Phuki o tla direla bagwera ba gagwe dijo tša letena lehono ge sekolo se tšwele.



## Sangwetše ya mohlolo

O nyaka

1 lehwana le legolo la maswi a kontase

1 panana

potoro ya dimake dilae tše 2 tša borotho

Se o swanetšego go se dira

Tlotša potoro ya dimake godimo ga selae se tee sa borotho.


Sega panana, o e ale godimo ga potoro ya dimake.

Tlotša maswi a kontase godimo ga selae se sengwe sa borotho.

Bea dilae tše pedi mmogo go dira sangwetše.

E sege diripa tše nne.

Eja o ipshine.





**A re ngwaleng** Ngwala (✓) kgauswi le karabo ya maleba.

Na o nyaka dilae tše kae tša borotho?	
A	Se tee
B	Tše pedi
C	Tše tharo

Na o nyaka eng gape?	
A	Potoro ya dimake
B	Tšhese
C	Maswi a kontase

Na go na le diripana tše kae tša sangwetše ge o feditše go sega?	
A	Tše pedi
B	Tše tharo
C	Tše nne

Na o nyaka seenywa sefe?	
A	Apola
B	Phaeneapole
C	Panana



**Tlotlontšu** A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

phala	phefo	tsela	bere
phaga	phela	tsebe	beta
phaka	pheka	tsena	bela

Mantšu a tlwaelo  
fofa  
bapala  
pedi  
tharo

Ngwala mafoko a 2 ka se o ratago go se ja. **A re ngwaleng**

---

---

---

---

---

---

---

---




Ngwalolla ditlhaka tše. **A re ngwaleng**

h

h

B

B








## A re direng

Thala seswantšho sa selo se o ka se dirago gore o se je. Botša mogwera wa gago gore o se dira bjang. Bolela o re:

La mathomo ke ...

Ke moka ka ...

Ke moka ka ...



## A re ngwaleng

Bopa mafoko a mane. Thala mothalo go nyalanya karolo ya ka lepokising le letalalerata le karolo ya maleba ka lepokising le letalamorogo.

Pam o befetšwe

Ke jele sangwetšhe

Ke tšere samporele sa ka

Ke timile dikerese tša ka

ka gore e be e le letšatši la matswalo a ka.

ka gore kgaetšedi ya gagwe e kotile bere.

ka gore ke be ke swerwe ke tlala.

ka gore pula e be e ena.



## A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a tlogetšwego mafokong a.

hlapi

apola

malekere

maswi

borotho

teye

Ke rata go nwa



O rata




Re rata




O rata go ja



Ba rata go ja




O rata go nwa



A re direng

Nyaka sejo ka lepokising o se direle sediko. Ka morago o thale mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba. Mantšu a mangwe a a putla mola a mangwe a theoga.

n	a	m	a	d	i	n	a	w	a
p	m	a	s	w	i	u	p	h	q
q	g	e	b	e	h	l	o	l	i
t	š	h	e	s	e	i	l	a	h
b	o	r	o	t	h	o	a	p	t
t	g	h	a	x	v	h	y	i	z
m	a	l	e	k	e	r	e	p	x
t	e	y	e	r	z	k	u	k	u





A re baleng

## DULA O BOLOKEGILE KA GAE



Kgoromeletša dipitšha kua morago setofong.



Se tlogele thapo ya ketlela e lekeletše fao bana ba bannyane ba ka e fihlelelago.



Boloka dihlare fao bana ba bannyane ba ka se di fihlelelego.



O se ke wa bapala ka ditshitswana tša kgale.



O se ke wa bapala ka diplaka tša mohlagaše.



Boloka pharafene lefelong le le bolokegilego.



A re ngwaleng

Bala papetlana ke moka o arabe dipotšišo.



Ngwala selo se 1 se Mmabere a re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.

---



---

Ngwala selo se 1 se kangaroo e re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.

---



---








Ngwala selo se 1 se mmutla o re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.

Blank writing area with horizontal lines for the rabbit's response.

Ngwala selo se 1 se tlou e re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.

Blank writing area with horizontal lines for the elephant's response.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

leino	lepai
leina	maina
leihlo	legai

meetse	mooko
meeta	moopelo
meepo	mooki

Mantšu a tlwaelo

bala  
ditaelo  
bana



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 5 ka ga seo o se dirago gore o dule o bolokegile ge o le gae.

Large blank writing area with horizontal lines for the giraffe's response.




Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



Handwriting practice box for the letter 'a' with a solid example and a dotted tracing guide.

Handwriting practice box for the letter 'b' with a solid example and a dotted tracing guide.



## A re direng

Thala seswantšho go laetša se o swanetšego go se dira gore o dule o bolokegile ka lapeng. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.



## A re ngwaleng

Ngwala mafoko a, o diriša maswaodikga a maleba. Diriša tlhakakgolo mathomong a lefoko le khutlo goba leswao la potšišo mafelelong a lona. Gopola go diriša tlhakakgolo ge o ngwala maina a batho, dikgwedi, mafelo goba matsatši a beke.

ka mokibelo rati le ann ba ile ba yo bapala kua gaborati

na o rata aesekhrimi

phuki le hunadi ba ile thekwini ka phupu

ke nna



**A re ngwaleng**


Thala mothalo go tloga mantšung ao a lego ka kholomong ye talamorogo ao a nago le tlhalošo ya go swana le ao a lego ka kholomong ye talalerata.



maleba
notlela
kgoma
nyama
roba
itia
gotetša



kgonya
nepagetšego
swaba
betha
kgwatha
thumaša
thokga



**A re direng**

Feleletša mafoko a a latelago mabapi le wena le ka ga se o se ratago. Dikarabo ka moka ke maina, ka fao di swanetše go thoma ka tlhakakgolo.

Leina la ka ke

Letšatši la beke le ke le ratago ke

Mogwera wa ka yo bohlokwa ke

Letšatši la matswalo a ka le ka

Puku ye ke e ratago ke

Leina la morutiši wa ka ke

Ke belegetšwe

Lenaneo la TV le ke le ratago ke



A re baleng

TatagoPhuki o timeletšwe  
ke sellathekeng.

O ile a goa, "Na le tseba fao  
sellathekeng sa ka se lego gona?"

Re lebeletše ka fase ga bolao.

Godimo ga raka.

Ka morago ga teseke.

Ka potleng ya Tate.

Ka ntle ga ntlo.

Ka ntlong.

Kgauswi le tafola.

Ka godimo ga TV.

Ke moka – ntširr ntširr,  
ntširr, ntširr.

Re hweditše sellathekeng  
ka setšidifatšing!



Ntširr, ntširr!  
Ntširr, ntširr!



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape, ka morago o arabe dipotšišo tše.

Na tate o timeletšwe ke eng?

O timeletšwe ke

Ngwala mafelo a 2 fao ba nyakilego sellathekeng gona.

Ba nyakile

Na ba hweditše sellathekeng kae?

Ba se hweditše

Na o kile wa timelelwa ke selo? Na e be e le eng?



Tlotlontšu

Ngwala mantša a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tšwara

thoba

tlhahlo

tšwa

tlhahlobo

thoma

tlaba

tlama

tšwafa	tlhaka	thola	tlala

Mantšu a tlwaelo

tlase  
godimo  
timetša  
gare



A re ngwaleng

Ngwala kanegelo ka ga seo o se timeditšego. Na e be e le eng? Na o se hweditše kae?

Large writing area with horizontal lines for practicing the text.



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



Handwriting practice box for the lowercase letter 'd'. It shows a solid 'd' followed by a dotted 'd' for tracing.

Handwriting practice box for the uppercase letter 'D'. It shows a solid 'D' followed by a dotted 'D' for tracing.



## A re direng

Fihla selo se sengwe ka phapošing. Mogwera wa gago a nyake selo seo. Yena o swanetše go re: "Ke nyaka ka morago ga ... goba ka fase ga ... goba kgauswi le ..."



## A re ngwaleng


Bolela lentšu go seswantšho se sengwe le se sengwe. Feleletša lentšu ka go diriša **kg** goba **th** goba **m**.

kg

m



\_\_\_\_\_ **kg** aka



\_\_\_\_\_ omo



\_\_\_\_\_ ogo



\_\_\_\_\_ utlwa




\_\_\_\_\_ aba



\_\_\_\_\_ ala



\_\_\_\_\_ pša



\_\_\_\_\_ pa



\_\_\_\_\_ pšhe



**A re direng**

Bala ditaelo tše gomme o feleletše seswantšho.

Thala letšatši le sefofane kua lefaufaung.	Thala kgopa ka pele ga matšoba.
Thala nonyana e le godimo ga mohlare.	Thala khudu kgauswi le matšoba.
Thala matšoba a le ka fase ga mohlare.	Thala serurubele ka godimo ga khudu.



**A re ngwaleng**

Hlopha mantšu a ka mapokisaneng a dimpho.

kgaka	thutlwa	tlala	pholo
phala	tlela	thiba	kgogo
kgomo	thaba	tlaba	phefo



**kg**



**th**



**ph**



**tl**







A re baleng

## Na o rata dikatse?

Re na le katse ya mafolofolo, ya boyana, ye khunong, ye botsana ye e nyakago legae.

E na le mosela wo motelele le methaladi.

E rata maswi le hlapi.

Leina la yona ke **Tabi**.



Ge o rata go thuša le go e fa lerato, gona leletša Mogoroši mo SPCA, 012 012 0120.



A re ngwaleng

Bala papatšo gape. Swaya karabo ya maleba ka. (✓)

Ke seruiwaratwa sefe se se nyakago legae?

A	Mpša
B	Katse
C	Pere

Na o swanetše go leletša mang ge eba o nyaka katse ye?

A	Mogoroši
B	Lebenkele la diruiwaratwa
C	Molemi



Na leina la katse ke eng?	
A	Tabi
B	Bobi
C	Ben

Na e rata go ja eng?	
A	Maswi
B	Tšhese
C	Hlapi

Na e rata go nwa eng?	
A	Maswi
B	Tšuse
C	Teye

Na katse e itshwere bjang?	
A	E dula e robetše.
B	E na le mafolofolo.
C	E rata go lwa.



Tlotlontšu

Ngwala mantšu a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

maswana

tseba

katsana

mmala

mmele

bjang

tsela

moselana

Mantšu a tlwaelo


pele  
morago  
hlang  
tlase

katsana	mma	tsebe	mang




A re ngwaleng

Ngwala ka ga seruiwaratwa sa gago.



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



e

E



A re direng

Ngwala tumanoši, a, e, i, o goba u, mantšung a a latelago, go nyalanya lentšu le seswantšho.



khekhe
p__esekele
s__tukheisi
__tlela



ar__ka
kha__te
ntlw__na
kh__be



A re ngwaleng

Bolela gore mafoko a ke dipotšišo, tlabego goba pego. Ngwala leswao la potšišo ?, la tlabego ! goba khutlo ..



Ke wena mang?	Potšišo 
Tlogela	
Lehono ke la 25 Phupu	
Phakiša	
Na o dula kae	
Na letšatši la gago la matswalo le neng	
Ke rata selemo	
Na o rata dikatse	



A re ngwaleng

Kopolla mafoko a gomme o ngwale maswaodikga a a nepagetšego mo go swanetšego.



na o rata dikatse

leina la katse ya ka ke tabi

goro le tumišo ba rata go bapala kgwele ya maoto

letšatši la matswalo a ka le ka lewedi



Lapologa

Ngwala papatšo mabapi le seruiwaratwa se se timetšego. Tlatša dikgoba tše di filwego go feleletša papatšo.



# THUŠA GO HWETŠA

Ngwala gore ke seruiwaratwa sa mohuta mang.

Na o bone seruiwaratwa sa ka?

Leina la seruiwaratwa sa ka ke

Gae o ka hwetša seruiwaratwa sa ka,  
hle leletša  
(Ngwala leina la gago.)

mo  
(Ngwala mogala wa gago.)

Seruiwaratwa sa ka se lebelega ka  
mokgwa wo  
(Thala seswantšho sa seruiwaratwa sa gago)





A re baleng



A re ngwaleng

Bala taletšo gomme o arabe dipotšišo.

Ke mang yo a tlogo go ba le moletlo?	
Na o tla ba a fetša mengwaga ye mekae?	
Na moletlo o tla thoma ka nako mang?	
Na moletlo o tla fela ka nako mang?	
Na moletlo o neng?	
Na nomoro ya ntlo ya boRatilwe le leina la mmila ke eng?	

Mantšū a tlwaelo

taletšo  
moletlo  
mmila  
nomoro



Tlotlontšū

A re baleng le theeletše medumo.  
Ke moka o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego  
ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

moletlo	meletlo	mmila
mokete	mekete	mmepe
monyanya	menyanya	mmala



Ngwala mafoko a 2 ka ga  
letšatši la matswalo a gago.

A re ngwaleng

Blank writing lines for practicing the words from the table.



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Na o tla tla moletlong  
wa ka?



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



Handwriting practice box for the letter 'f'. Shows a solid 'f' and a dotted 'f' for tracing.

Handwriting practice box for the letter 'J'. Shows a solid 'J' and a dotted 'J' for tracing.

Kotara ya 3 - Dibeke 7-8



A re direng

Ngwala taletšo ye ya moletlo wa gago.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a gomme o a thome ka "Maabane".

Lehono ke letšatši la matswalo a ka.

Maabane

Lehono pula e a na.

Maabane pula

Lehono letšatši le a fiša.

Maabane letšatši le



## Etla moletlong wa ka!

Ke swara \_\_\_\_\_.

Moletlo wa ka o tla ba ka la \_\_\_\_\_.

O thoma ka iri ya \_\_\_\_\_  
o fela ka iri ya \_\_\_\_\_.

Atrese ya ka ke:



Nomoro ya ntlo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mmila



Lefelo \_\_\_\_\_



Hle ntsebiše ge eba o tla kgona go tla.

Nomoro ya ka ya mogala ke \_\_\_\_\_



E tšwa go \_\_\_\_\_





A re ngwaleng

Mo lefokong le lengwe le le lengwe, thalela leina la motho, ka morago o dire sediko go lentšu le le re botšago gore motho o dira eng.

Mogoroši o **kitimela** sekolong.

Oketšo o bala puku.

Pam o swere thedi ya gagwe.

Tumišo o bapala kgwele ya maoto.



Peter o raga bolo.

Thati o bolela mo mogaleng.

Phuki o reka katse.

Molelo o ja nama.



A re direng

Na ba na le mengwaga ye mekae? Ngwala maina a bona le mengwaga mo lenaneong la ka fase.



Peter	Tumišo	Boati	Phuki	Mogoroši
3	7	9	6	5

Leina	Mengwaga

Leina	Mengwaga



A re baleng



## MmaKgogo le matsuana a gagwe

Ka lentšwana la makgwakgwa  
letsuana la pele la nagana,

Ka go kukela magetla godimo letsuana  
la go latela la nagana,



Ka lentšwana la go tswinya letsuana  
la boraro la nagana,


Ka manyami letsuana la boraro la  
nagana,





Ka go ngunanguna letsuana la bohlano la nagana,

"Bonang mo," a realo mma, a le ka serapaneng se setalana.



5



6



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona ka pukung ya gago ya go ngwalela.

letsuana	leswika	kgopa
letsetse	kgauswi	kgona
letseka	maswi	kgoka

Mantšu a tlwaelo

pele  
hlano  
leswika  
kgopa



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.




Dikgogo di a fata.



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



g

ly



A re direng

Bala kanegelo ka ga ditsuana tše hlano. Ithute go se bala le bagwera ba gago ba bahlano. Yo mongwe le yo mongwe a fiwe sebaka sa go ba ye nngwe le ye nngwe ya ditsuana. Yo mongwe wa lena a be mmakgogo.



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšhu la maleba.

Maabane ke **ile/ya** go bapala gaboPhuki.

Gosasa ke **ile/tla ya** sekolong.

Beke ye e fetilego ke **bona/bone** ditsuana tše dinnyane.


Gonabjale ke **raloka/ralokile** le katse ya ka ye botse.



A re ngwaleng

Feleletša dipalontšhu tše.

mothalo + palo =



mong + lapa =



mong + modiro =



modula + setulo =




kgomo + bolekana =



kgogo + tshadi =





A re direng


Ngwala mantšu a ka mapokising a medumo ao a lego leotwaneng.  
A swaya ka go putla ge o a ngwadile ka mapokising a maleba.

- |       |       |        |          |         |         |       |       |
|-------|-------|--------|----------|---------|---------|-------|-------|
| maaka | mma   | kgomo  | letšatši | mooki   | botša   | tsebe | mmala |
| maano | phefo | kgogo  | tlala    | bookelo | letlalo | mooko | tšela |
| phala | mmele | maatla | tsela    | letsopa | phoka   | tlela | kgaka |

The Ferris wheel has the following sounds in its sections:


- tl
- ph
- tš
- oo
- aa
- mm
- kg
- ts

The top car contains the word "phoka".



A re baleng

Dira puku ye ya sesegwa gore o kgone go bala kanegelo ya kubu le khudu. Mena mo go methaladi ye e lego thwii gomme o sege mo go methaladi ya marontho.



A re boleleng

Bjale bala kanegelo ye e lego ka ga kubu le khudu. Ke kanegelo ya nnete. Bolela le bagwera ba gago ka ga ka fao diphoofolo tše, tše pedi di lego bagwera ba makgonthe ka gona.



A re ngwaleng

Bala kanegelo ya kubu le khudu gape gomme o ngwale mafoko a mahlano (5) ka ga kanegelo.

---



---



---



---




---



---



8



Ngwana yo wa kubu o na le mahlats'e. A re mo feng leina.



Sega mo go methaladi ya marontho ka morago ga go o swaragantšhe matlakala a puku ya gago



b



Ke nydka mma wa ka.

Etla, kubjana Owen. Re tla go isa lesōkeng la diphoofolo.

Ba rwla Owen ba mo isa lesōkeng la diphoofolo. O be a dula ka serapaneng sa go ba le letangwana le legolo.

Mena mo go methaladi ye e lego thwi

Ge Owen a ntšhe a gola, o ile a gahlana le kubu ya mosetsana ye e bitšwago Cleo. Lehono o dula ka lethabo le Cleo.

Swaraganyo mo



Mena mo go methaladi ye e lego thwi

16




# Kubu le khudu

1






10



Ke wena mang?




7



Efa ngwana leina la ka. Ke Owen.

Ba ile ba gogela kubjwana ka ntle ga lewatle.

Ngwana wa kubu o be a dula le mmagwe ka lethabo.



2


Owen o be a bapala le khudu ya go tšofala. O be a rata go dula mokokotlong wa Mzee.



15



9



Ka moka ba lekile go thusa kujana go e busetsa nageng. Ba dirisitse lelokwa la dihlapa le dikoloi go e gogela ka ntle ga lewatle.

11




Kua lesokeng Owen o gahlane le khudu ye e tsotsego.

Kubu le khudu ya ba bagwera ba nnete. Ba be ba eja, ba robala le go bapala mmogo.




14

3





12



Na o ka ba  
mme wa ka  
ka kgpelo?

Kubjana e be e hlogetše mmagoyona.




5



Thušang! Nthušeng hle! Ke yo  
monyane kudu. Cia ke kgone go rutha.

Meetse a mo gogola, a theoga le  
noka gomme a wela ka lewatle.


13



Bjale ntheeletše,  
ngwanaka.

Khudu ya go tšofala e be e e be e bona  
gore  
Owen e sa le ngwana. E ile ya hlokomela  
Owen ka go mo laetša gore a je eng le  
gore a robale kae.

4



Thušang! Thušang!  
Mma wa ka o kae?

Ka letšatši le lengwe go be go na le  
ledimo le legolo. Pula ya kgopa ngwana  
wa kubu diatleng tša mmagwe.





# D Morero wa 7: Go bolela dinonwane

Kotara ya 4: Dibeke

**D**  
**i**  
**t**  
**e**  
**n**  
**g**

97 **Ditaba tše di tšwago go mogwera** 70

Go bala lengwalo.  
Go araba dipotšišokgethontši tše di theilwego godimo ga lengwalo.  
Go hwetša matšatši le matšatšikgwedi mo lengwalong gomme a a rekhota mo khalentareng.

98 **Maano a rena** 72

Medumo: aa, ee, ei le sw.  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.  
Go latelanya mafoko go ya ka kanegelo.  
Go ngwala ka ditaba tše di amago bona.  
Go reta sereto.

99 **Khonsata ya sekolo sa rena** 74

Go bala lenaneotshepedišo la khonsata ya sekolo.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga lenaneotshepedišo la sekolo.  
Medumo: oo, kh, tš, ile le th.  
Go ngwala mafoko ka ga seo ba tlilego go se dira, ka nako ya maikhutšo.  
Ngwalolla ditlhaka tše *H, h, l, i, j, j*.

100 **Go diregile eng ka morago ga khonsata** 76

Ka dihlopha, kgethang hlogo mo go lenaneotshepedišo la khonsata gomme le e diragatšeng pele ga barutwana ka phapošing.  
Go bolelela pele bofelo bja kanegelo.  
Go feleletša pudula ya polelo, ya mafelelo, mo kanegelong.  
Go nyalanya mafoko le mafelelo a ona a maleba.  
Phasele ya mantšu.

101 **Nako** 78

Go bala ka ga dinako tša mešongwana ya Phuki.  
Go šupa nako ya maleba go tšwa mo kanegelong.  
Go ngwala lenaneo la ditiro tša Phuki tša tšatši ka tšatši.  
Medumo: ph le bj.  
Ngwalolla ditlhaka tše *K, k, L, l, M, m*.

102 **Letšatši la ka la go šoma ntle le go kgaotša** 80

Go hlopha mešongwana ya bona ya tšatši ka tšatši go ya ka nako.  
Go šomiša mantšu a lefatile mo mafokong.  
Go nyalanya malatodi.  
Go thala diswantšho go feleletša diswantšho.

103 **Dan ga se a ipshina beke ye** 82

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Dan.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo: ng, th, ee le ile.  
Go ngwala mafoko ka go šomiša a mangwe a mantšu.  
Ngwalolla ditlhaka tše *N, n, O, o, P, p*.

104 **Godimo, ka fase, ka gare, go dikologa** 84

Go diragatša seo se diragaletšego Dan.  
Go thala diswantšho tša go laetša mešongwana ya bona ya tšatši ka tšatši ya beke.  
Go ngwala mafoko ka ga diswantšho.  
Go feleletša mantšu gomme ba a nyalanya le diswantšho.

105 **Go etela kua le kua** 86

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga makhutšo a a tlogo.  
Go ngwala dipeakanyetšo tša makhutšo mo go khalentara.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga lenaneo la makhutšo.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo tsw, tl, š, le sw.  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.  
Ngwalolla ditlhaka tše *Q, q, R, r, S, s*.

106 **Re sa le leetong** 88

Go šupa diprofense mo mmepeng.  
Go šomiša maswaodikga a maleba.  
Go ngwala maswaodikga mafokong le go šupa mehuta ya mafoko.  
Go ngwala dihlogo tša go swanela tša dipuku.  
Go bolelela pele gore dipuku di tlile go bolela ka ga eng.

107 **Ba lapa la gešo le diruiwaratwa** 90

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga ba lapa le diruiwaratwa.  
Go feleletša lenaneo ka ga maloko a lapa la bona ka tlase ga dihlogo tše di filwego.  
Medumo: tsw, hl, ny le j  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.  
Ngwalolla ditlhaka tše *T, t, V, v, W, w, X, x, Y, y*.

108 **Ke eng se bohlokwa?** 92

Mošongwana wa lapologa wa go kopanya marontho.  
Go ngwala mafoko ka go šomiša maswaodikga a maleba.  
Go šupa madiri le maina.  
Go feleletša setifikeiti sa sefoka sa leloko la ba lapa.

109 **Go ngwala kanegelo** 94

Go boledišana le mogwera ka ga thulaganyo ya kanegelo.  
Go ngwala peakanyo ya kanegelo ka go šomiša dihlogo tše di filwego.  
Go latela ditaello tša go dira puku ya kanegelo ya go dirwa ka disegwa.

110 **Dithai** 97

Go araba dithai.

111 **Tebogo le kutu ya monawa** 98

Go bala kanegelo ka ga Jack le kutu ya monawa.

112 **Tebogo le kutu ya monawa (tšwetšwa pele)** 100

112b **Tebogo le kutu ya monawa (tšwetšwa pele)** 102





A re baleng



24 Crest Road  
Seaville  
3880  
20 Phato 2015

Dumela Phuki

Go bile bose go go bona papading ya kgwele ya diatla maabane.

Ka ye nako re swarane le mešomo ya sekolo. Labohlano le le tlogo re tla be re le khonsateng ya sekolo. Basetsana ba tlile go bina mmino wa setšo. Bašemane ba tlile go bala sereto ka ga Mzee le khudu. Mogoroši o tlile go ba rametlae mo khonsateng.

Re a ipshina mo sekolong. Ka nako ya go raloka nna ke raloka le Botse le Lizzy. Maabane re ralokile papadi ya go iphihlelana. Botse o ile a iphihla ka ngwakwaneng wa godimo ga mohlare. Re mo nyakile mo gohle mo lepatlelong eupša ra se mo hwetše.

Ke ile ka goelela ka re, "Botse, etšwa mo o lego gona bjalegona!" Ya ba re a mo hwetša.

Ke tla go bona nako ye e tlogo ge re raloka kgwele ya diatla.

Suzy





A re ngwaleng

Bala lengwalo gape gomme o swaye karabo ya maleba ka (✓).

Ke mang yo a ngwadilego lengwalo?	
A	Boati
B	Suzy
C	Botse

Na bagwera ba Suzy ke bomang?	
A	Botse le Robbie
B	Botse le Lizzy
C	Lizzy le Sandy

Na khonsata e tlile go ba ka kgwedi mang?	
A	Phato
B	Lewedi
C	Diphlane

Mogoroši o tlile go dira eng khonsateng ya sekolo?	
A	Tantsha
B	Go ba rametlae
C	Go bala sereto



A re ngwaleng

Bala lengwalo ka tlhokomelo. Leka go lebelela matšatšikgwedi le matšatši ao a lego mo lengwalong. A swaye mo khalentareng. Bjale, araba dipotšišo.

Phato						
Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo	Lamorena
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



Na Suzy o ngwadile lengwalo ka <b>letšatšikgwedi</b> lefe?	_____
O ngwadile lengwalo ka <b>la bokae</b> ?	_____
Na o ile a raloka tša go iphahlelana ka <b>letšatšikgwedi</b> lefe?	_____
O ralokile tša go iphahlelana ka <b>la bokae</b> ?	_____



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.  
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o  
itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go  
ngwalela.



Mantšu a tlwaelo

maano	meetse
maatla	leeba
maaka	leeto

leina	swana
leihlo	swaba
leino	swina

maano  
maatla  
ralokile  
ngwadile



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ka go latelana go tloga go 1 go ya go 3.

	Suzy o tlile go bina khonsateng ya sekolo ka Lewedi.
	Suzy o ngwaletše Phuki lengwalo.
	Suzy le Lizzy ba gahlane kgweleng ya diatla.



A re ngwaleng

Ingwalele ditaba tša gago.



Maabane ke

Lehono ke

Gosasa ke tlile go

Kgwedi ye e tlogo ke tlile go



Lapologa

Mo sehlopheng sa lena,  
ithuteng go bala sereto  
ka ga Mzee, le ngwana wa  
khudu.



Koša ya lethabo ka ga kubu  
Ngwana wa kubu

O gašitše meetse ka dinko.

O sepetše kgauswi le noka

A tuba maraga makgathe  
ga menwana ya maoto.

Mzee a tla

A tšwela a sepela mpoteletšeng.

Mzee le ngwana wa Kubu ba bile  
bagwera ba bagolo.





A re baleng



Lenanetshepedišo la Khonsata ya  
Sekolo sa Praemari sa Lesedi

Letšatšikgwe: 26 Phato 2015

Nako: 6:00 mathapama go ya go 7:30 mathapama

**Ditiragalo**

- 1 Pulo ka Hlogo ya sekolo Mdi A Motau
- 2 Sereto ka ga Mzee le Kubu
- 3 Mmino wa setšo
- 4 Go fiwa difoka: Mphato wa 1, wa 2 le wa 3
- 5 Moopelo ka Mphato wa 3
- 6 Magoroši rametlae

**Go tsenwa ntle le tefo**

Khekhe le dimonamonane di tla rekišwa  
pele khonsata e thoma.



A re baleng

Bala lenanetshepedišo la khonsata ya sekolo, ka morago o arabe dipotšišo.

Na khonsata e bile ka letšatši lefe?

Na e thomile nako mang?

Thoma

Fela

Na Hlogo ya Sekolo ke mang?

Na rametlae e tlile go ba mang?

Na go tlile go opela mphato ofe?

Na ke mephato efe ye e yago go fiwa difoka?

Na go tlile go rekišwa eng mo khonsateng?

Na khonsateng go ile go tsenwa ka bokae?



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.  
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Mantšu a tlwaelo

thomile  
setšo  
ralokile  
tlile

moopelo	khonsata
mooki	khunama
mooko	khukhuna

setšo	thomile
seetša	ralokile
gotša	tlile



Na o ka rata go ya khonsateng ya sekolo? Efa lebaka.






A re ngwaleng

Large empty writing area with horizontal lines for a student to write an answer.



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng





A re direng

Mo sehlopheng sa lena, kgethang hlogwana e tee go tšwa lenanetshepedišong la khonsata. Ithuteng yona pele sekolo se thoma, le dire eke ke lena seo le se ekišago. A ba go botše gore mo hlogwaneng wena o ekiša eng. O ka no nyaka go bala sereto, go ithuta go bina goba go opela.



A re ngwaleng

Lebelela diswantšho tše. Botša mogwera wa gago kanegelo, le gore o bona eke e tlile go fela bjang. Bjale, ngwala mantšu ao a bolelwago, go laetša gore morutiši o reng.



1

Jo! Lehono ke jele tša matena tše di bose.

Tliša dijo tša gago, go sego bjalo ke a go betha.



2

Aowa, hle! O se tšee dijo tša ka.



3



4

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





A re ngwaleng

Nyalanya mathomo a lefoko a ka lepokising le letalalerata le mafelelo a maleba a ka lepokising le letalamorogo.





- Pam o jele dijo tša gagwe
- Ke jele sangwetše
- Ke biditše morutiši
- Morutiši o be a befetšwe


- ka gore Jim o be a nyaka dijo tša ka tša letena.
- ka gore o be a swerwe ke tlala.
- ka gore Jim o be a seleka.
- ka gore ke be ke swerwe ke tlala.









Lapologa

Nyaka o be o dire sediko go mantšu a ka lepokising, ao a nyalelanago le seswantšho. Thala mothalo go tloga lentšung go ya go seswantšho sa maleba.




d	i	k	o	t	a	n	t	l	o
n	o	g	a	o	f	t	b	x	s
a	q	o	o	u	s	s	l	g	p
l	w	m	w	t	s	e	l	a	h
e	r	o	n	e	r	b	d	o	i
d	i	a	t	l	a	e	i	u	r
i	h	k	g	a	k	a	j	n	i
l	e	g	o	t	l	o	o	d	e





A re baleng



Bala kanegelo. Nyalanya sešupanako le seswantšho le mafoko a maleba. Re go file mohlala.




Ka Mošupologo Phuki o tsoga ka iri ya 6 ka masa.




O ya sekolong ka iri ya 7 mesong.





Ka iri ya 1 mathapama o tla gae.





O raloka le Pam ka iri ya 3 mathapama.






O dira mošomo wa gagwe wa gae ka iri ya 4 mathapama.



O ja dilalelo ka iri ya 6 mathapama.



O robala ka iri ya 8 mathapama.



Mantšu a tlwaelo

iri  
rata  
dijo  
mesong



A re ngwaleng

Ngwala gore Phuki o dira eng ka dinako tše, letšatši le lengwe le le lengwe.

iri ya 6	
iri ya 7	
iri ya 1	
iri ya 3	
iri ya 4	
iri ya 6	
iri ya 8	









Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mošomo	ngaka	phaka	bjala
mošola	ngala	phela	bjoko
mošate	ngata	phoša	bjetše



Ngwalolla ditlhaka tše. A re ngwaleng





A re direng

Ngwala gore wena o dira eng ka dinako tše, letšatši le lengwe le le lengwe.



iri ya 6	
iri ya 7	
iri ya 1	
iri ya 3	
iri ya 4	
iri ya 6	
iri ya 8	



A re ngwaleng

Ge **ile** e hlomesetšwa lentšung la tiro, go ra gore tiro yeo e šetše e diragetše. Bala dipara tše tša mafoko. Hlomesetša **ile** lentšung le le hubifadišwego gomme o feleletše lefoko la bobedi.

Oketšo le Pam ba rata go **raloka**.Beke ya go feta ba **ralokile** kgwele ya diatla.Mogoroši o kgona go **taboga** bjalo ka segwagwa.

Maabane o \_\_\_\_\_ le John.

Phuki o kgona go **a**pea.

Maabane o \_\_\_\_\_ hlapi a re fa.

Pam o kgona go **raga** kgwele ka maatla.

O e \_\_\_\_\_ kudu a ba a pšhatla lefastere.





**A re ngwaleng**

Thala mothalo go tšwa mantšung a mapokisaneng a matalamorogo go ya go a matalalerata go talalerata, a go fapana ka ditlhalošo.





**Lapologa**

Bala mafoko ka morago o thale diswantšho tše tše 3.

godimo		thaba
etla		bošego
nanya		kopana
robala		etšwa
mosegare		tsoga
tsena		ee
swaba		sepela
aowa		lebelo
telele		fase

**1** Ke iri ya 8 mesong. Letšatši le a phadima. Mpša e kitimiša katse.



**2** Katse e namela mohlare ka lebelo. Letšatši le hlabile.



**3** Ke bošego, gomme katse e a fologa.



A re baleng

Dan wa batho! Ga se a ipshina ka beke ye. O setšwe ka Mošupologo. O šilwe ke pese gomme a šalela sekolong. "O reng o šaletše, Dan?" gwa botšiša morutiši wa gagwe.



Ka Labobedi o ile sekolong eupša o šile mokotlana wa gagwe wa sekolo ka peseng. Ge a tsena ka phapošing, o be a swere fela kgwele ya maoto. "Mokotlana wa gago wa sekolo o kae, Dan?" morutiši wa gagwe a botšiša.

Ka Laboraro o tsogile ka nako. O nametše pese. E ile, e ile, eupša Dan o be a nametše pese ye e sego yona. Pese e mo išitše sekolong se sengwe fela. "Dan o kae lehono?" gwa botšiša morutiši.



Ka Labone Dan ga se a bona diaparo tša gagwe tša sekolo. Ka fao, o ile sekolong ka diaparo tša gagwe tša go rutha. "Diaparo tša gago tša sekolo di kae, Dan?" morutiši wa gagwe a botšiša.

Ka Labohlano Dan o tsogile e sa le bošego kudukudu. O ile sekolong e sa le leswiswi. Ka mkgwa wo a bego a lapile ka gona, o be a robala ka phapošing. "O reng o robala, Dan?" morutiši wa gagwe a botšiša.



Ka Mokibelo Dan o ile sekolong, eupša keiti ya sekolo e be e notletšwe. Dan wa mahlajana! Sekolo ga se tsene ka Mokibelo.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

rutha  
robala  
maoto  
tsebe

Ke ka lebaka la eng Dan a šaletše ka Mošupologo?

Ka gore o

Na Dan o ile sekolong ka kgwele ya maoto ka la bokae?

Na Dan o ile sekolong ka diaparo tša go thutha ka la bokae?

Na go diregile eng ge Dan a ile sekolong ka Mokibelo?



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

phetha

sekolong

meetse

tsogile

leeba

phapošing

peseng

leeto

batho

thuthile

betha

lapile

Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



n

n

o

o

p

p



A re direng

Kgatha tema ya go ekiša, o bontšhe seo se diragaletšego Dan letšatši le lengwe le le lengwe. Šielanang go ba Dan. Gape, le ka no šielana go ba morutiši.



A re ngwaleng

Thala seswantšho o laetše seo o se dirago letšatši ka letšatši. Ngwala matšatši.




A re ngwaleng

Bjale lebelela diswantšho tše o di thadilego gomme o ngwale gore o dira eng ka matšatši a.



Mošupologo	
Labobedi	
Laboraro	
Labone	
Labohlano	
Mokibelo	
Lamorena	







Lapologa

Hlama mantšu ka ditlhaka tše, gomme o a ngwale mo dikgobeng.



b  
r  
g

ona

bona



g  
n  
k

ama

t  
b  
th

aba



tu  
tso  
tse

ma

r  
l  
th

oma



p  
d  
th

ula

l  
r  
t

ema



tl  
ph  
m

ala

th  
n  
b

oka



sw  
ap  
tšw

ara



A re baleng

Makhutšo a batametše. Bana ka moka ba bolela ka ga tšeo ba yago go di dira ka makhutšo a dikolo. Bana ba bahlano ba ile go etela ditoropo tše dingwe. Morutiši wa bona o ba kgopela gore ba ngwale seo ba ilego go se dira ka makhutšo mo lenanepeakanyong.



## Lenaneo la makhutšo

Leina	Letšatši	Lefelo	Ba ya go dirang fao?
Oketšo	Labone	Johannesburg	Go ya moletlong wa matswalo a motswala.
Dan	Mošupologo	Polokwane	Etela koko.
Phuki	Laboraro	Durban	Ya lebopong.
Mogoroši	Labohlano	Mbombela	Ya Kruger Park.
Boati	Mokibelo	Mthatha	Ya lenyalong.

Tlatša se wena o tla se dirago.

Bala lenaneo la makhutšo ka morago o bale dipotšišo.  
Ngwala karabo ya gago mo sekgobeng.

A re ngwaleng



Ke mang yo a tlogo ya Johannesburg?	
Na Dan o ile go dira eng ka Mošupologo?	
Ke mang yo a tlogo go ya lebopong?	
Na Phuki o ile go dira eng ka Mokibelo?	
Ke mang yo a tlogo go ya Kruger Park?	
Na wena o tlile go ya kae?	

Ngwala mantšu a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.  
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Tlotlontšu



mat <b>sw</b> alo	tl <b>l</b> ala	š <b>š</b> ala	sw <b>ab</b> a
sw <b>an</b> a	š <b>š</b> eba	tl <b>l</b> aba	let <b>sw</b> alo
mot <b>sw</b> ala	tl <b>l</b> ama	sw <b>ar</b> a	š <b>š</b> ila

Mantšu a tlwaelo

tlile  
thabile  
swere  
apere

Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



q	Q
r	R
s	S





A re direng

Thala sefapano mo mmepong o laetše moo bana ba ba yago gona.



Dan

Polokwane

Polokwane

Mbombela

Johannesburg



Phuki

Durban

Durban

Oketšo



Mogoroši

Mbombela

Mthatha

Johannesburg

Busi

Mthatha



A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko ka moka o šomiše ditlhaka tše kgolo le dikhutlo.

dikolobe di na le mesela ya go raragana

thutlwa e na le molala wo motelele

pitsi e na le methalo


tlou e na le pogo ye telele



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a, o šomiša mafelo a maleba. Ngwala gore lefoko le lengwe le le lengwe ke la mohuta mang. Ngwala mafelelo a maleba.


Re feleletša lefoko la pego ka khutlo. (.)  
 Re feleletša potšišo ka leswao la potšišo. (?)  
 Re feleletša lefoko la go laetša khuduego ka leswao la tlabego. (!)


Ke rata malekere ○	pego  . ! ?
Na ke wena mang	
O se ke wa tshela mmila, go na le sefatanaga	
Na o dula kae	
Ke na le thedi ye pinki	
Na o bala eng	
Ga ke rate marega	
Hlokomela, noga šeo	





Lapologa


Ngwala maina a dipuku tše ka moka. Leina la puku le re botša gore puku e bolela ka ga eng. Nomora dipuku ka tatelano yeo o nyakago go di bala ka yona. Ngwala 1 pukung yeo o ratago go e bala go feta tšohle, gomme o fetše ka 4 pukung yeo o ka ratago go e bala morago ga tšohle.


















Ke na le lapa le **legolo**. Lehono bomotswala ba re **etetše**. Mma ke mooki. Tate o šoma dikepeng. Koko o a re **hlokomela** ge mma a ile mošomong. Ke a thaba ge bomotswala ba re etela ka gore re bapala kgwele ya maoto le papadi ya go iphihlelana. Ka nako kgaetšedi ya ka ya lesea e rata go bapala le rena, eupša a ka se kgone. O sa le yo monnyane kudu. Re na le diruiwaratwa tše dintši. Ke na le **hlapi** ya gauta le **nonyana**. Kgaetšedi ya ka e na le **mpšanyana** le **katsana**. Ka nako katsana ya gagwe e nyaka go ja **hlapi** ya ka.



A re ngwaleng

Lebelela batho ka moka ka mo lapeng. Ngwala sekgaleng lenaneong le.

Leina	Le tswalana bjang	Mengwaga
Peter	Motswala	12 

Leina	Le tswalana bjang	Mengwaga



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.  
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Mantšu a tlwaelo

hlapi  
mang  
eng  
hlokomela

motswala	hlapi	nonyana	ja
letswalo	hlola	lenyalo	sejo
tswalana	hlokomela	nyala	dijo



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



t T

w W

u U

x X


v V

y Y



A re direng

Na seruiwaratwa se ke eng?



Scattered lowercase letters: z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko ka moka o šomiša ditlhaka tše dikgolo le mafelelo a maleba.

na re ka ya phakeng

Na re ka ya phakeng (?) 

ann le phuki ba ya phakeng

o se ke wa fofela godimo kudu

na nka hwetša palune







A re ngwaleng

Madiri a re botša gore go direga eng. Bala lefoko le lengwe le le lengwe, gomme o thalele lediri. Ka morago, o dire sediko go motho goba selo seo se dirago tiro.



Dinonyana di a **fofa**.



Katse e a taboga.

Mapidibidi a a sesa.

Bana ba a bapala.

Sešupanako se a thanyathanya.

Basetsana ba a opela.

Ngwana o a lla.



Lapologa

## Sefoka sa maemo sa leloko la lapa



Ngwala leina la motho.

Hlaloša semelo sa gagwe. Ke eng se se dirago gore leloko le la lapa le be bohlokwahlokwa?

Na o tswalana  
bjang le motho  
yo? Na ke  
mmago goba  
tatago goba  
kgaetšedi goba  
morwarrago?

Sefoka se fiwa ke

Letšatšikgwedi

Thala seswantšho sa motho yoo.





A re boleleng

Bolela le mogwera ka ga kanegelo yeo o tlilego go e ngwala. Bjale, ngwala dikgopolo tša gago mo lephapheng le.



Peakanyo ya  
kanegelo ya ka

Baanegwa le  
tikologo



Matseno

Mmele

Bofelo

O bolela ka bomang mo kanegelong?

Kanegelo e diragala kae?

Kanegelo e diragala neng?

Go diragala eng mathomong a kanegelo?

Go diragala eng mmeleng wa kanegelo?

Kanegelo e fela bjang?





# KHABARA YA MORAGO



## KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago

Mengwaga ya gago

Mo o dulago

8

KGATO 4. Segamo mothalonghwii ka morago ga ge o steipotše puku ya gago



# KHABARA

Thala seswantšho mo.

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (Ke wena mongwadi).

1

KGATO 1. Mena mothalong wa marontho

9

Tšwela pele ka kanegele ya gago.

Thala seswantšho mo.

KGATO 4. Segamo mothalonghwii ka morago ga ge o steipotše puku ya gago

7

Ngwala mmele wa kanegele ya gago mo le go letlakala 5.

Thala seswantšho mo.

KGATO 1. Mena mothalong wa marontho



Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.

Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo gomme o tšwele pele go letlakala la 3.

Fetša kanegelo ya gago.

2

7

3

9

Tswela pele ka kanegelo ya gago.

Ngwala gore go direga eng mafelong a kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 6.

Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.




Lapologa

Go nyalanga dithai le diswantšho tša maleba.  
Ka morago o ngwale dikarabo mo dikgobeng tše di  
filwego. O ka diriša mantšu a go go thuša.

Ke yo mogolo gomme le dula ka gare ga ka.  
Na ke nna eng?

ntlo



ntlo

Molala wa ka ke wo motelele. Ke ja matlakala  
go tšwa mehlareng. Na ke nna eng?



pere

Ke na le ditsebe tše ditelele gomme ke  
fofafofa ka lebelo. Na ke nna eng?



daenaso

Ke rata go bapala gomme ke na le maboya  
ke boreledi. Na ke nna eng?



aesekhirimi

Ke yo mogologolo. Ke phetše kgalekgale  
kudu. Na ke nna eng?



thutlwa

Ke na le mmala wo moserolane le  
wo mohubedu ebile ke botse kudu.  
Na ke nna eng?



samporele

Ke yo mogolo ebile ke khunong  
gomme ke kgona go kitima le  
go fofa. Na ke nna mang?



mmutla

Ke a tonya ebile ke bose gomme o ka  
kgona go ntatswa. Na ke nna eng?



khudu

Ke sepela ka ntlo ya ka gohle mo  
ke yago gona. Na ke nna eng?



letšoba

Ke ya godimo ge pula e ena.  
Na ke nna eng?



katse

Ga re na tšhelete ya go reka dijo. Lekgema lela le utswitše kgogo ya rena.



Iša kgomo ye mmarakeng gomme o e rekiše gore re tle re kgone go reka dijo.

A re baleng



Kgalekgale go kile gwa ba le mošemane yo mongwe a bitšwa Tebogo. Tebogo o be a dula le mmagwe. O be a se na tate.

Gae tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo ye mpe le ile la utswa harepa ya gagwe le kgogo ye e bego e beela mae a gauta.

Tebogo le mmagwe ba be ba diila kudu.

MmagoTebogo o mmoditše gore a iše kgomo mmarakeng gomme a e rekiše.



Mo tseleng Tebogo a gahlana le raleselaga, yo a mo laeditšego dinawa tše 5 tša maleatlala. Tebogo a mo fa kgomo gomme a tšea dinawa.



## LESELAGA

Ke tla go fa dinawa tše tša maleatlala go reka kgomo ye.


Fela mma o rile ke swanetše go e rekiša ka tšhelete.



Eupša dinawa tše ke tša maleatlala, mma!

O mo file kgomo ya rena gomme wena wa tšea dinawa tše 5?

Mmago Tebogo o be a befetšwe kudu. O ile a lahlela dinawa ka ntle ka lefastere. Go be go se na dijo gomme yena le Tebogo ba ya malaong ba se ba ja selo.



Ka letšatši le le latelago go be go na le kutu ya monawa ye teleletelele ka ntle ga ngwako. Tebogo a namela kutu ya monawa.

Ge Tebogo a fihla kua ntlhoreng, a bona gore lekgema la go se loke le dula fao. O ile a bona le harepa ya tatagwe le kgogo. Tebogo a tšea kgogo ya gauta gomme a fologa ka kutu yeo.





Ka letšatši le le latelago Tebogo a namelela gape ka kutu ya monawa go yo tšea harepa ya tatagwe. A bona kgogo ya tatagwe ye e beetšego mae a gauta

Tebogo a tšea harepa le kgogo. Ka yona nako yeo, lekgema la phafoga! Lekgema la rakediša Tebogo.

O tšee tše tate dilo tše.

Tliša kgogo ya ka!



Tebogo a theoga kutung ya monawa ka lebelo la mmutla gomme lekgema la mo kitimiša.

Tebogo o ile a goelega mmagwe.  
Mmagwe o ile a kitimela ka ntle a swere  
selepe.



Mmagwe a rema ka lebelo le legolo.  
Pele lekgema le ka swara Tebogo, kutu  
ya monawa ya wela fase.



Tebogo le mmagwe  
ba phela ka  
lethabo go ya  
go ile.



**D**

# Morero wa 8: Bogwera le tlhokomelo

5 – 10

**i  
t  
e  
n  
g**

## 113 Mpho ya Phuki ya letsatši la matswalo 104

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga letsatši la matswalo a Phuki.  
Go bala papatšo ka ga paesekela.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga kanegelo.  
Go ngwala molaetša wa matswalo karateng ya Phuki ya matswalo.  
Medumo: hl, tl, mm le nn  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo.  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.  
Ngwalolla mantšu a *nna, kua*.

## 114 Na o tla reka paesekele ye? 106

Boledišanaang ka dipapatšo tše di lego diyalemoyeng goba thelebišeneng.  
Go dira tiragatšo ya papatšo ya thelebišene.  
Go araba dipotšišo ka ga papatšo ya tiragatšo.  
Go ngwala ditaba tše o ingwaletšego.  
Go phara ditlankana seswantšhong sa paesekele.

## 115 Phuki o reka paesekele 108

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Phuki.  
Go araba dipotšišo tše di itšego tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo ela, š, ph le ts.  
Ngwalolla mantšu a iri le inama.

## 116 Bagwera ba potego ba go ya go ile 110

Go boledišana le go bolelela kanegelo pele.  
Go feleletša dipudula tša polelo.  
Go ngwalela bagwera melaetša ka dikarateng.  
Go ngwala bofelo bja kanegelo.  
Go ngwala mantšu ka tshwanelo.  
Ngwalolla mantšu a *go, ga*.

## 117 Dan o bapala kgwele ya maoto 112

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Dan a bapala kgwele ya maoto.  
Go ngwala dikhutsofatšo tše di lego mo kanegelong.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Go ngwala mafoko ka poleloseboledi.  
Go beakanya goba go hlopha medumo ei, oa, ai le g  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.

## 118 Dan o gobala leoto 114

Go nomora diswantšho tša go laetša tatelano ya ditiragalo.  
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.  
Go šomiša dikhutsofatšo.  
Go nyalanya mahlalošetšagotee.

## 119 Go thuša ba bangwe 116

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga go thuša ba bangwe.  
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Go ngwala mafoko ka ga go thuša ba bangwe.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo tsw, tsh, tšh le ee  
Go bala mantšu le go theeletša medumo.  
Ngwalolla mantšu a *yena, rena*.

## 120 Re dira eng? 118

Go swaya dipotšišo ka ga seo ba se dirago go thuša ka gae.  
Go šupa dikhutsofatšo tša maleba.  
Go kgetha lešala la maleba.



## 121 Bohle re a keteka 120

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga meketeko ya go fapana.  
Go ngwala dikarabo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.  
Go ngwala mafoko ka ga makhutšo ao ba a ketekago.  
Go beakanya mantšu go ya ka medumo kh, ngw, y le au  
Go bala mantšu le go theeletša medumo.  
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.  
Ngwalolla mantšu a *kgona, rena*.

## 122 Re sa keteka 122

Go boledišana le go bonela pele mo go theilwego godimo ga diswantšho.  
Go šupa madiri.  
Go ngwala maswaodikga mo mafokong.  
Go nyalanya diswantšho le meketeko ya go fapana.

## 123 Ngwaga wo le ngwaga wo o tlogo 124

Go araba dipotšišo ka ga ngwaga wo mofsa.  
Go kgetha le go nyalanya mafelelo a maleba a mafoko.  
Go ngwala molaetša wa makhutšo ka karateng.  
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo: bj, tl, th le ng  
Ngwalolla mantšu a *rema, dula, ka fao, bona*.

## 124 Go ngwala kanegelo 126

Go boledišana le mogwera ka ga thulaganyo ya kanegelo.  
Go feleletša thulaganyo ya kanegelo.  
Go ngwala kanegelo ka go puku ya go dirwa ka disegwa.

O yo bohlokwa 129

Pukuntšu ya ka 130





A re baleng

Mokibelo wa go feta e be e le letšatši la matswalo a Phuki. O be a fetša mengwaga ye 9. O be a thabile ka gobane malome wa gagwe o mo file R50 gore a ithekele mpho ye botse. Gona fao Phuki le Pam ba bona papetla ye e lego mabapi le paesekele.

## RE REKIŠA PAESEKELE

Basetsana, le reng le sa ye sekolong ka dipaesekele?

Paesekele ye botsana ya basetsana e a rekišwa.

Paesekele yeo e nyakile go no swana le ye mpsha.



Ke ye bjang?

- Ke paesekele ya basetsana ya botelele bja 55 cm.
- E na le serotwana wa mpopo ka pele, lepotlelo la plastiki la meetse, gape le diporiki tša go šoma gabotse kudu.
- E na le foreimi ya mmala wa bopinki le bošweu, sala ye pinki yeo e kgonago go išiwa godimo le fase, le manakana a go apešwa boletiana.
- Ketane e khupeditšwe gore maoto a gago a se tlale dioli.

Leletša Barbie mo go  
012 012 0120



A re ngwaleng



Go rekišwa eng?

Ke mang yo a e rekišago?

Nomoro ya gagwe ke efe?

Na e sa le ye mpsha?



A re ngwaleng

Ngwala molaetša wa matswalo karateng ya Phuki ya matswalo.

Mantšu a tlwaelo

bohloko  
bohlokwa  
apešwa  
bošweu



Blank lined writing area for the birthday card message.



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bohloko

mmepe

notlela

nnako

mmele

mohlako

nnete

lepotlelo



bohlokwa



potla



mmala



nna

Blank writing area for the word 'bohlokwa'.

Blank writing area for the word 'potla'.

Blank writing area for the word 'mmala'.

Blank writing area for the word 'nna'.



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a.

Handwriting practice box showing the word 'nna' written in cursive.

Handwriting practice box showing the word 'kua' written in cursive.



A re direng

Na o kile wa bona goba wa kwa dipapatšo tše botse go TV goba go radio? Na se sebotse e be e le eng ka ga tšona?

Mo sehlopheng sa lena, dirang eke le dira papatšo ya TV ya go rekiša paesekele, goba eng goba eng ye le ka e naganago.



Na le tlile go rekiša eng?





A re ngwaleng

Bala lefoko le lengwe le le lengwe gomme o kgethe lentšu la maleba la go feleletša lefoko.


Lehono Phuki le Pam o/ba lebenkeleng la dipaesekele.

O/Ba lebeletše dipaesekele.

Phuki o/ba na le R50 go tšwa moletlong wa matswalo.

Maabane o/ba be o/ba le khonsateng ya sekolo.

Mogoroši o/ba be a/ba le rametlae khonsateng.





A re ngwaleng

Ngwalala ditaba tša gago.

Lehono gae

Lehono sekolong

Maabane gae

Maabane sekolong



Lapologa

Lebelela sethalwa sa paesekela gomme o bolele le mogwera wa gago ka ga dikarolo tša go fapana tša paesekele.



manakana

sala

maotwanakhuduo

diporiki

foreimi



A re baleng

Phuki le Pam ba ile go yo bona paesekele. Barbie a re, "E namele o e kwe pele o e reka."

Phuki a namela paesekele. E be e kitima ka lebelo.

Pam le yena a namela paesekele. a re, "Phuki, ke paesekele ye botse ye."

Eupša paesekele e be e **bitša** R60, gomme Phuki o be a swere R50 fela.

Beke ya go feta ge Phuki a **feditše** ngwaga ye 9, malome wa gagwe o mo **file** R50.

Phuki o ile a ya gae, a kgopela tatagwe gore a mo fe R10.

Tatagwe a re, "Ke tla go fa R10, eupša o swanetše go nthuša ka tšhengwaneng pele."

Pam a re, "Ke tla go thuša, Phuki."

Ka fao Pam o thušitše Phuki ka tšhengwaneng. Ba swietše matlakala ba be ba nošetša dibjalo.

"Ke a leboga ge o nthušitše, Pam," a realo Phuki.

"Bagwera ke go thušana," a realo Pam.

Gona fao Pam le Phuki šebale, ba ile go reka paesekele.



Bagwera ba a thušana.

Bagwera ba a theeletšana.

Bagwera ba a hlokomelana.







A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše. Ngwala dikarabo tša gago ka mo lenaneong.

Na paesekele e beditše bokae?

Na Phuki o be a swere bokae?

Na Phuki o be a hlaetša bokae?

Na Phuki o ile a swanelwa ke go dira eng gore a hwetše tšhelete ya go tlaleletša?

Na Pam o be a le mogwera wa go loka? Lebaka?

Na wena mogwera wa gago wa go loka o go direla eng?



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

swanela

šoga

tsela

phefo

tsebe

phala

šuta

ngwalela

Mantšu a tlwaelo

botšiša  
phiri  
swiela  
matlakala

direla

šoma

phiri

tsoga



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a.


iri

inama



A re ngwaleng

Lebelela diswantšho tše. Bolela le bagwera ba gago ka kanegelo gomme o bolele gore le bona eka e tla fela bjang. Bjale, tlaletša poledišano ya mafelelo go bontšha seo ba se dirago.



Ee, Pam, go bose. Ke thabile kudu go ba le paesekele.

Joo, Phuki, go bose bjang go reila mmogo.



Pam, theeletša, ke kwa katse e lla.

Ee! Lebelela – mosela wa yona o tantšwe ke legora.



Aowii, katsana ya batho.

Phuki, re tla dira eng ka yona?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Direla bagwera ba gago ba potego ba babedi dikarata.  
Ngwalela bagwera ba gago ba bohlokwa molaetša.

A re direng

Blank writing area for the 'A re direng' section.



Blank writing area for the 'A re direng' section.



A re ngwaleng





Na Pam le Phuki ba dirile eng ka katsana? Ngwala bofelo bja kanegelo.

Blank writing area for the 'A re ngwaleng' section.



Lapologa

Rarolla mantšu a gomme o a ngwale dikgobeng tša ka fase. Ka morago o nyalanye mantšu le diswantšho.

paselekee	lobo	nakasta	ontl
paesekele			
			
kinam	šamp	teaekh	hlamore



A re baleng

Ka Mošupologo Dan le Mogoroši ba ile go ithuta kgwele ya maoto. Dan o tlogetše dieta tša gagwe tša kgwele ya maoto gae. Mohlahli o rile, "O ka **se** kgone go raloka ka ntle le diputsu. O tla gobala." Eupša Dan **ga se** a theeletša, gomme a raloka.

Dan o nwešitše dikgwele tše tharo.

"Banna, o sekgoni! O šomile," Mogoroši a goelesa. Gona fao Dan a tšwa ntho leotong. Go be go le bohloko.

"Na ke tlile go ya gae bjang?" a lla.

"O se ke wa tshwenyega, ke tla go thuša," a realo Mogoroši. Mogoroši o nameditše Dan paesekele. Enver o ile a swara mokotlana wa Dan. Ba išitše Dan gae.

"Mma, ke gobetše," Dan a realo.

"Ke go se kwe go bapala ka ntle le diputsu," gwa realo mmagwe.



A re ngwaleng

Kganetšo ke mokgwa wa go bolela ka go laetša go se dumelelane le seo se bolelwago. Gantši re šomiša mantšu a bjalo ka **ga se, ga ke, se, bjalobjalo.**

Dira lenaneo la mantšu ao a lego ka kganetšo kanegelong ye.




Mantšhu a tlwaelo

bohlokwa  
bobedi  
bitšha  
kgwele

Bjale araba dipotšišo tše.

Na re tseba bjang gore Dan o ralokile gabotse?

Na Dan o ile gae bjang?

Na ke mang yo mongwe yo a thušitšego Dan?

Na Mogoroši le Enver ke bagwera ba ba lokilego ba Dan? Goreng o realo?



A re ngwaleng

Ngwala ka ditsebjaneng, seo ba se boditšego Dan.

Mohlali	"	"
Mogoroši	"	"
Mma	"	"



Tlotlontšu

Ngwala mantšhu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

leino

boa

leina

goa

leihlo

moago

boa



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšhu a.

go

ga



A re direng

Nomora diswantšho tše go laetša tatelano ya maleba.  
Ka morago o ngwale mafoko ka ga se sengwe le se sengwe.



Sa mathomo

Morago

Morago

Bofelong



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya mantšhu ao a lego ka tumelo le ao a lego ka kganetšo.

Ke a bona.

Bapala.

O a thuša.

O a namela.

Se bapale!

Ga a namele.

Ga ke bone.

Ga a thuše.

Ke raga bolo

O a kwa.

O kgona kgwele.

Bolela!

Ga a kgone kgwele.

Ga a kwe.

Se bolele!

Ga ke raga bolo.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ka kganetšo.

Ke ya kgweleng ya maoto.	Ga ke ye
Ba ya go iša Dan gae gona bjale.	
Re ya sekolong.	
O ya go fihla mosegare sekolong.	
O tlile le diputsu tša gagwe.	



A re ngwaleng

Thala mothalo go tloga mantšung a mothalong wa ka godimo go ya mantšung a mothalo wa ka fase ao a swanago ka tlhalošo.




seleka	telele	tsela	thabile	lebelela
godimo	mmila	tshwenya	bona	thakgetše



Lapologa

Kopanya marontho gore o bone gore selo se ke eng.





A re baleng

Bohle re swanelwa ke go thuša batho ba bangwe ka mehla.  
 Na o thuša ba bangwe?  
 Na o dira eng go thuša batho ba bangwe?  
 Na ke mang yo a go thušago?  
 Na ba go direla eng?



Pam le Peter ba thuša ka gae.  
 Ba thuša ka go hlatswa dibjana.



Mogoroši o thuša koko.  
 O mo tshediša mmila.



Pam le Phuki ba hlokomela  
 baratho ba bona ba bašemane le  
 ba basetsana.



Dan le Phuki ba thuša ka  
 tšhengwaneng. Ba tloša sekoro  
 gape ba nošetša dibjalo.





A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

Ke mang yo a thušago kokoagwe?

Pam le Phuki ba dira eng go thuša?

Ke bomang ba ba hlatswago dibjana?

Ke bomang ba ba tlošago sekoro?

Mantšu a tlwaelo

dira  
thuša  
hlatswa  
dibjana



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 2 ka ga ka fao o thušago batho ba bangwe ka gona.



Tlotlontšu

Ngwala mantšu a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tshupe

tšhaba

bolatswa

meeta

tshipi

tšhela

hlatswa

meetse

latswa

meepo

tšhelete

tsheko



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a

yena

rena

# Re dira eng?



A re direng

Swaya dilo tše o di dirago, go thuša.



- |   |   |
|---|---|
| Thuša ka go hlatswa dibjana. <input type="checkbox"/> | Thuša go apea. <input type="checkbox"/>             |
| Phumola lerole. <input type="checkbox"/>              | Hlokomela diruiwa. <input type="checkbox"/>         |
| Hlwekiša ntlo. <input type="checkbox"/>               | Thuša go ya nokeng. <input type="checkbox"/>        |
| Swiela. <input type="checkbox"/>                      | Thuša go gotša mollo. <input type="checkbox"/>      |
| Hlokomela bana. <input type="checkbox"/>              | Thuša ka tšhengwaneng. <input type="checkbox"/>     |
| Thuša batšofadi. <input type="checkbox"/>             | Thuša go reka mabenkeleng. <input type="checkbox"/> |



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ka kganetšo.

ga se

ka se


ga

se



Pam le Phuki ba šoma ka tšhengwaneng.  
Ba hlokomela katsana.

ga ba šome



Katsana e ja dijo tša yona.

Yena o swerwe ke tlala.

Re tla bapala le yena.

Eja!



A re ngwaleng

Bjale tlatša ka yona, yena le wona go feleletša mafoko a.

yona

yena


wona

Katse ya ka e nametše mohlare. \_\_\_\_\_ e šitwa ke go fologa.

Mohlare o godimo. \_\_\_\_\_ ke wo motelele go feta ntlo.

Mogoroši o tla hwetša katse. \_\_\_\_\_ o tla e fološa.

Pam o tla swara llere. \_\_\_\_\_ o tla hlokomela gore e se ke ya wa.



Lapologa

Dikološa khoine. Ge e ka ba hlogo. E ya pele makga a mabedi. Ge e ka ba mosela, eya pele gatee. Ge o wela lefelong o dira seo le rego o se dire.

THOMA



Bolela leina la gago.



Tokaetša phensele monwaneng wa gago.



Bolela lentšu le le thomago ka w.



Opela koša.




Tokaetša puku ya gago mo hlogong.




Balela morago go tloga go 10.



Peleta sefane sa gago.




Tswalela mahlo o myemyele.



Bolela lentšu la go ba le modumo wa kg.



Bofolla seeta sa gago.



Ema o dumediše ka go sepediša letsogo moyeng.



Leboga morutiši wa gago ka ge a go ruta gabotse.

FETŠA



A re baleng

Lefaseng ka moka bana ba rata go amogela dimpho.

Ke nna Pam.  
Ke na le mengwaga ye 8.



Ke nna Oratilwe.  
Ke na le mengwaga ye 7.



Ke nna Batuk. Ke na le mengwaga ye 10.

Ke nna Ann.  
Ke na le mengwaga ye 8.

E tla tloga e eba Kresemose. Re tlile go hwetša dimpho. Le rena re tlile go fa ba bagwera ba rena dimpho. Re tlile go ba le mohlare wa Krisemose. Re tlile go bea dimpho ka fase ga mohlare. Ka Krisemose re ja dikhekhe le malekere.

Ke nna Sharon. Ke na le mengwaga ye 10.



Ke nna Selwyn. Ke na le mengwaga ye 9.

E tla tloga e eba Hanukkah. Re tlile go ba le dijo tše kaone. Re rata go ja dipanekuku le didonate. Gape, re rata go hwetša dimpho.



E tla tloga e eba Diwali. Re tlile go hwetša mapokisi le dimpho. Re tlile go kgabiša, gape re tlile go ba le dikhrikhete.

Ke nna Fatima. Ke na le mengwaga ye 8.



Ke nna Enver. Ke na le mengwaga ye 11.


E tla tloga e eba Eid. Ke holofela gore re tla hwetša dimpho tše dibotse. Le rena re fa bagwera ba rena dimpho. Re tlile go ja dikhekhe tše dintši le malekere.



A re ngwaleng

Ngwala leina la ngwana yo mongwe le yo mongwe gomme o tlatše lenaneo.

Leina	Mengwaga	Maikhutšo	Na ba tlo ja eng?	Na ba tla hwetša dimpho?
Pam	8	Krisemose	Malekere le khekhe	Ee



Na o tlile go keteka letšatši lefe la makhutšo? Na o le keteka bjang?

---



---



A re ngwaleng

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Mantšu a tlwaelo  
 sepela  
 tala  
 fološa  
 goga

khula      ngwedi      yena      gauta

kgauswi      yona      ngwana      khutšo

khudu	tau	yela	ngwaga



Tlotlontšu

Ngwalolla mantšu a.

kgona

rena



A re direng

Bolela le mogwera wa gago ka ga se se diregago mo seswantšhong.

Sa pele




Ka morago




Madiri

A re ngwaleng

Dira sediko go leina gomme o thalele lentšu la tiro leo le re botšago seo motho a se dirago.

Enver o raloka khrikhete.

Sharon o bala dipuku tše dikoto.

Mogoroši o kitima mabelo.

Oratilwe o rutha morago ga sekolo.

Pam o raloka kgwele ya diatla.

Fatima o kitimela pese.

Phuki o namela paesekele ya gagwe.

# Dithulaganyo tša ka tša ngwaga wo o tlogo



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše.



Na e tlile go ba ngwaga ofe?

Na o na le dithulaganyo dife tša ngwaga wo mofsa?



A re ngwaleng

Nyalanya mafoko ao a lego ka go lepokisi le leserolane le mafoko a maleba ka go lepokisi la botalalerata.



Tau e be e nyaka dijo.


Katse e nametše mohlare ka lebelo.

Mošemane o ragile bolo ka maatla.

Bana ba ralokile ka mankgwari.

Re pakile khekhe ka Mokibelo.

Pula e be e ena.



Ke ile ka yo tšea samporele.

E be e le letšatši la matswalo a Lizzy.

Diphoofolo tše dinnyane di tšhabile.

Bolo e pšhatlile lefastere la sekolo.

Phuki o tšhumile menwana ya gagwe.

Thabo o tšo tšea llere.








# Ngwaga wo le ngwaga wo o tlogo

Kotara ya 4 – Dibeke 7–8



A re baleng

Ngwala seo o se dirilego dikgweding tše di fapanego tša ngwaga wo o fetilego.

	Pherekgong	Dibokwane	Hlakola	Moranang	
	Mopitlo	 Phupu	Mosegamanye	Phato	
	Lewedi	Diphalane	Dibatsela	Manthole	

Re bile le ngwaga wa mediro ye mentši. Re ralokile dipapadi. Re dirile mešomo ya rena ya gae. Re hlokometše diruiwaratwa tša rena. Re ithutile ka ga boso le dihla tša ngwaga. Re ithutile ka ga rena.



A re ngwaleng

Ngwala maina a dikgwedi tše 6. Ka morago o ngwale se o se dirilego kgweding ye nngwe le ye nngwe.

1	
2	



3	
4	
5	
6	



A re ngwaleng Araba dipotšišo tše.

Na re mo kgweding efe bjale?	
Ngwala gore o dira eng kgwedi ye?	



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Mantšu a tlwaelo

bala  
lokile  
opela  
bina

- bjoko    tliša    thupa    lepatlelong  
mohlareng    thoma    tlotša    bjang

bjala	sekolong	thuto	tlatša



A re ngwaleng Ngwalolla mantšu a.

rema	dula
ka fao	bona



A re boleleng

Thulaganyo ya  
kanegelo ya ka



Baanegwa le  
tikologo.




Matseno

Mmele



Bofelo

Balela le mogwera wa gago ka ga kanegelo ye o tlogo go e ngwala.  
Ka morago o ngwale dikgopolo tša gago letlakaleng le.



O ngwala ka ga bomang?

Kanegelo e diragala kae?

Kanegelo e diragala neng?

Go diragala eng mathomong a kanegelo?

Go diragala eng mmeleng wa kanegelo?

Kanegelo e fela bjang?



# KHABARA YA KA MORAGO



## KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago

Mengwaga ya gago

Mo o dulago

8

KGATO 4. Segamo mothalongthwii ka morago ga ge o steipotše puku ya gago



# KHABARA

Thala seswantšho mo.

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (Ke wena mongwadi).

1

KGATO 1. Mena mothalong wa marontho



9

Tšwela pele ka kanegelo ya gago.

Thala seswantšho mo.

Sepedi Lang Gr2 B2 TH8.indd 127

7

Ngwala mmele wa kanegelo ya gago mo le go letlakala 5.

Thala seswantšho mo.

2019/10/22 11:17:01



Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.

Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo gomme o tšwele pele go letlakala la 3.

Fetša kanegelo ya gago.

2

7

3

9

Tšwela pele ka kanegelo ya gago.

Ngwala gore go direga eng mafelong a kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 6.

Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.



O yo bohlokwa.  
Mmele wa gago o bohlokwa.  
Mmele wa gago ke wa gago fela!



**GO SE BE  
MOTHO  
yo a  
kgwathago  
Maponapona  
a gago.**

**O swanetše go botša yo mongwe ge  
motho yo mongwe a kgwatha maponapona a gago.**

**O swanetše go botša yo mongwe ge motho  
yo mongwe a dira gore o dire dilo tše o  
sa nyakego go di dira.**

**Bao o swanetšego go ba leletša  
mogala ge o nyaka thušo:**

**Mogala wa Tšhireletšo ya  
bana: 0800 05 55 55**

**Mogala wa Maphodisa wa  
Thibelo ya Bosenyi: 086 00 10111**

**Mogala wa Maphodisa wa  
tšhoganyetšo: 10111**

**Mogala wa Thušo go Batho: 0861 322 322**

**Yuniti ya Tšhireletšo ya Bana: 012 393 2359/2362/2363**



# Pukuntšu ya ka

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y